



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL  
EDUCATION  
COLLABORATION  
TRUST

Read to Lead  
A Reading Nation is a Leading Nation

2030  
NDP

# Peakanyo le Selotamohlala tša Lenaneopeakanyo la Ngwaga (ATP) la go Boetša Sekeng

## Leleme la Gae: Sepedi



## Mphato 2 Kotara 4



# Diteng

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Matseno</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Dinyakwa tša mananeopeakanyo a ngwaga a thuto (ATP) a go boetša sekeng</b>                        | <b>2</b>  |
| Mabokgoni a leleme la gae  | 2         |
| Diteng tša Leleme la gae   | 2         |
| Ditumatlhaka le go bala ka sehlopha sa go hlahlwa  | 2         |
| Go tšweletša setlwaedi sa go ithuta polelo   | 5         |
| Setlwaedi seo se šišintšwego sa thuto ya motheo sa Leleme la gae sa beke le beke                     | 6         |
| Mešomo yeo e šišintšwego ya SEHLOPHA SA MOTHEO YA LELEME LE GAE (yeo e bolelago ka dinyakwa tša ATP) | 7         |
| <b>Ditumatlhaka Le Go Bala Ka Sehlopha Sa Go Hlahlw</b>  | <b>15</b> |
| <b>Lenaneo la ditumatlhaka: leleme la gae: Sepedi</b>  | <b>16</b> |
| <b>Foreimi ya peakanyo le selota mohlala</b>   | <b>20</b> |
| Tabakgolo 1  | 21        |
| Tabakgolo 2  | 23        |
| Tabakgolo 3  | 25        |
| Tabakgolo 4  | 27        |
| Tabakgolo 5: Poeletšo  | 29        |
| <b>Lenaneo la teko</b>   | <b>31</b> |
| Lenaneotekolo: Sehlopha sa Motheo, Leleme la gae   | 31        |
| Teko ya thuto  | 32        |
| Go Šomiša Diruburiki   | 32        |
| Phetolelo  | 33        |
| Re tshepa gore o tla humana thahlo ye e na le mohola   | 33        |
| Teko ya thuto: Karata ya meputso   | 34        |
| MPHATO 2 Kotara 4: Mohlala wa mošomo wa teko ya semmušo  | 35        |



# Matseno

Thobela barutiši mephathong ya motheo,

Leuba la COVID-19 le re tlogetše le thlotlo e kgolo kudu thutong. Ge re boela go thuto yeo e tlwaelegilego ya ka mehla, re swanetše gore ka moka re šome ka thata le ka bohlale gore thuto ya rena e kgone go hlapologelwa.

Se se bohlokwa kudu dithutong tša motheo moo bana ba swanetšego go ithuta mabokgoni a motheo a go bala le go ngwala. Afrika Borwa e ya go hloka gore o kgone go ruta bana mabokgoni a, gore bana ba se kgone go bala fela eupša ba tle ba kgone le go ‘balela go ithuta’.

Tokomane ye, e hlamilwe ka tsela yeo e lego gore e tla go thuša gore o fihlelele se. Re na le boitshepo bja gore ge o ka latela peakanyo ye ka tatelano ya yona, o ka kgona go buša nako yeo e re lahlegetšego ya go ruta le go ithuta gomme o fihliše bana go legato leo re nyakago gore ba be go lona.

Re rata go go leboga pele ga nako ka maikemišetšo a gago le go šoma ka thata ka mokgwa woo go hlokagalago go wena.

O tloga o aga setšhaba e le ka nnete.

Re le lakaletša tše botse fela kotareng yeo e tlago,

## **Sehlopha sa NECT sa Leleme la gae**



# Dinyakwa tša mananeopeakanyo a ngwaga a thuto (ATP) a go boetša sekeng

- Go na le dibeke tše 10 mo go di ATP tša DBE tša go boetša sekeng tša kotara ya 4.
- Dibeke tše tše 10 di arogantšwe ka ditikologo tše 5 tša thuto.
- Mo tikolong yenngwe le yenngwe ya beke tše pedi, dikarolo ka moka tša go ithuta polelo di swanetše go akaretšwa ka tsela ye, go šomišwa bonnyane bja nako:

| BONNYANE BJA NAKO YEO E ABILWEGO YA SEPHOLEKE (CAPS) | MPHATO 1                       | MPHATO 2                       | MPHATO 3                       |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Go theeletša le go Bolela</b>                     | Metsotso ye 45                 | Metsotso ye 45                 | Metsotso ye 45                 |
| <b>Go bala le ditumatlhaka</b>                       | Di iri tše 4 le metsotso ye 30 | Di iri tše 4 le metsotso ye 30 | Di iri tše 4 le metsotso ye 30 |
| <b>Mongwalo</b>                                      | Iri ye 1                       | Metsotso ye 45                 | Metsotso ye 45                 |
| <b>Go ngwala</b>                                     | Metsotso ye 45                 | Iri ye 1                       | Iri ye 1                       |
| <b>PALOMOKA</b>                                      | DI IRI TŠE 7                   | DI IRI TŠE 7                   | DI IRI TŠE 7                   |

## Mabokgoni a leleme la gae

- ATP ya go boetša sekeng ya Leleme la gae, e beakantšwe ka tsela yeo e lego gore e tla laetša morutiši gore ke mabokgoni afe ao a swanetšego go a aga go karolo enngwe le enngwe ya polelo.
- Go bohlokwa go lemoga gore dibekeng tše dingwe le tše dingwe tše pedi, mabokgoni ao a swanetšego go tšweletšwa a swana go karolo enngwe le enngwe. Se se ra gore go na le poeletšo e ntši gore mabokgoni a kgone go tšweletšwa.

## Diteng tša Leleme la gae

- Go tikologo enngwe le enngwe ya beke tše pedi, barutiši ba swanetše go kgetha tabakgolo.
- Tabakgolo ye ke yona e tla tlhathago diteng tša tikologo yeo.
- Ka mohlala, Ge morutiši a ka kgetha tabakgolo yeo e rego '**kamoka re ya selokong**', ke moka diteng ka moka di swanetše go tswalana le tabakgolo ye, go akaretša le:
  - a **Tlotlontšu** yeo e rutwago, mohl.: **bala, kgokaganya, fapantšha, ithuta, Tšhaena, mphato wa 2 bj.bj.**
  - b **Dikoša goba merumokwano** yeo e rutwago, mohl: **Ke rata go bala le go ngwala**
  - c Kanegelo ya **Go bala mmogo goba go bala ka go abelana** yeo e balwago, Mohl: Kanegelo yeo e bitšwago: **Mphato wa bobedi Afrika Borwa le Tšhaena!**
  - d **Mošomo wa go ngwala** woo barutwana ba swanetšego go o dira mohl: **Ngwala ditemana tše pedi ka seo baithuti ba se dirago Afrika Borwa le Tšhaena.**

## Ditumatlhaka le go bala ka sehlopha sa go hlahlwa

- Diteng fela tše di sa amanego le tabakgolo ke ditumatlhaka le lenaneo la go bala ka sehlopha sa go hlahlwa.
- Gore bana ba tle ba kgone go ithuta go bala, ba swanetše go rutwa medumo ya polelo ka tatelano le go kopantšha le go kgaogantšha medumo yeo.

- Ke moka, ba swanetše go itlwaetše go bala mantšu le dikanegelo ba šomiša tsebo ya bona ya ditumahlaka go bitša mantšu.

**A re bone gore ke mabokgoni afe le diteng dife tše di tšwelelago ka gare ga ATP ya MPHATO 2 KOTARA 4:**

| <b>KAKARETŠO YA ATP YA GO BOETŠA SEKENG: MPHATO 2 KOTARA 4</b> |  |
|--|--|
| <b>GO THEELETŠA LE GO BOLELA</b>                               |  |
| <b>1</b>   | O bolela ka maitemogelo a gagwe ditaba kakaretšo   |
| <b>2</b>   | O theeletša ditaelo tše di raraganego ka tatelano gomme a araba ka tshwanelo.  |
| <b>3</b>   | O theeletša ntle le go tsena seboledi ganong, o laetša go hlompha seboledi.  |
| <b>4</b>   | O botšiša dipotšišo gore a kwešiše.  |
| <b>5</b>   | O tsea karolo go dikahlaahlo, a botšiša a bile a araba dipotšišo   |
| <b>6</b>   | O šišinya dihlogo tša go ahlaahla  |
| <b>7</b>   | O dira pego ka mošomo wa sehlopha  |
| <b>8</b>   | O šišinya ditharollo tša bothata   |
| <b>9</b>   | O tsea karolo dipapading tša mantšu tša go swana le- ke hwetša tshedimošo ka leihlo.   |
| <b>10</b>  | O šomiša mantšu a go swana le maina,mahlaodi,madiri,mašala,difegelwana,maswao a potšišo le ditemana ge a bolela ka sengwalwa sa gagwe. |
| <b>11</b>  | O a kwešiše le go šomiša polelo e nepagetšego go dithuto tše fapanego.   |
| <b>12</b>  | O a theeletša le go fetola seboledi seo ngawana a sa se bonego   |
| <b>13</b>  | O theeletša kanegelo a nyaka dintlhka ka bottalo gomme a araba dipotšišo tša go nyaka tlhalošo a ba a fa lebaka la dikarabo tša gagwe  |
| <b>14</b>  | O bolela metlae le dithai a šomiša polelo ka boikgopolelo a šomiša segalo seo se fapanego eibile a kwagala.                            |

| <b>DITUMATLHAKA</b>                                   |  |
|---|--|
| <b>Temošo go morutiši:</b>                            |  |
| • Netefatša gore o kopantšha le go kgaogantsa mantšu: |  |
| • Go theeletša ka tsebe (temogo ya ditumatlhaka)      |  |
| • Ka tsebe le ka pono (DITUMATLHAKA)                  |  |
| <b>1</b>  | O bala mantšu go tšwa go ao a rutilwego ka thuto ya ditumatlaka mo mafokong le dingwalweng tše dingwe.   |
| <b>2</b>  | O ithuta go peleta mantšu a lesome ka beke a go tšwa go dithuto tša ditumatlhaka le mantšupono.  |
| <b>3</b>  | O lemoga dinokotumammogo tše di šomišitšwego mo mantšung   |
| <b>4</b>  | O hlopha mantšu a modumo goba a legoro le tee go ya ka tumatlhaka ya ona, mohlala, hlomola, hlokola, befa, kefa  |
| <b>5</b>  | O ngwala mafoko a mabedi ao morutiši a mmiletšago ona.   |
| <b>6</b>  | Bopa mafoko a šomiša tlolontšu ya tumatlhaka   |
| <b>7 O a lemoga eibile o a bala:</b>                  |  |
| <b>a</b>  | Ditumammogo tše di tlwaelegilego tša modumo wa tlhakapedi, mohlala: tl, th, ts, ph, sw   |
| <b>b</b>  | Ditumanošipedi tša go swana, Mohlala: ii, ee, aa, oo   |
| <b>c</b>  | Lemoga ditumanošipedi tša go fapana, mohlala, boifa, loutša, bua, rua, apea  |
| <b>d</b>  | Bontši mathomong a lentšu, Mohlala: di, ma   |
| <b>e</b>  | Bopa mantšu a ditlhaka tše tharo le tše nne a šomiša ditlhakatee le modumo wa ditlhakapedi tše a ithutilego tšona mo kotareng ye, mohlala, ata, aga, aba, epa, uta, rema, pana, bala: nyama, nyala, pholo, phoka |
| <b>f</b>  | Lemoga le go šomiša meselana ka nepagalo, mohlala, -ana (katse-katsana, serapa-serapana, motse-motsana)  |
| <b>g</b>  | Ditumammogo tša modumo wa tlhakapedi tša ka mehla (ng) mafelelong a lentšu, mohlala, sekolong, toropong, leihlong, tsebeng   |

## MONGWALO

- 1 O Hlama ditlhaka tše kgolo le ditlhaka tše nnyane ka tshwanelo le ka lebelo le legolo le nepagalo
- 2 O šomiša didirišwa tša mongwalo ka tshwanelo: phensele, sephumodi, rula
- 3 O šomiša mongwalo wa go gatiša go mengwalo ka moka ya dikgatišo tša go ngwala.
- 4 O a kopolla le go ngwala dipaterone tša mongwalo wo o kopanego goba mongwalo wa mothikitho
- 5 O thoma go ithuta le go ngwala mongwalo wo o kopanego
- 6 O kopolla le go ngwala maletere a mabedi a mothikitho ka beke
- 7 O kopolla le go ngwala mantšu a makopana a mothikitho goba mongwalo wo o kopanego
- 8 O kopolla le ngwala mafoko a makopana a mothikitho goba mongwalo wo o kopanego
- Mohuta wa mongwalo o laolwa ke pholisi ya sekolo ya mongwalo goba pholisi ya Profense

## GO BALA KA SEHLOPHA SA GO HLAHLWA

### Dintlha tša morutiši:

- Bea baithuti ka dihlopha tša bokgoni bjo bo swanago bja go bala.
- Kgetha segwalwa/puku yeo e swanetšego maemo a sehlopha se sengwe le se sengwe.
- Theeletša leloko le lengwe le lengwe la sehlopha ge le bala gomme o mo thuše ge a le gare a bala.

- 1 O balela sengwalwa sa gagwe godimo ka sehlopha sa go hlahlwia le morutiši
- 2 O bala dipuku tša dikanelego tša nnete le tšebo e sego tša nnete
- 3 O šomiša ditumatlhaka, mantšupono, bokgoni bja go lebelediša popego le pileletšo ya mantšu ge a bala
- 4 O šomiša bokgoni bja tebeledišo ya popego le boteng bja sengwala go kwešiša.
- 5 O tšwela pele go aga tloltlontšu ya mantšupono
- 6 O bala ka thelelo yeo e oketšegago, maikutlo, lebelo le pitšo ya maleba ya mantšu.
- 7 O dira boitekolo bja pileletšo ya gagwe ya medumo le kwešišo ge a bala
- 8 O šomiša mekgwa ya go iphošolla, mohl: go bala gape, go emanyana le go itlwaetša lentšu pele a lebalela godimo.

## GO IPALELA

- 1 O bala ka go hlaboša ge a balela mogwera
- 2 O ipalela: dipuku tša maema a bothatanyana a balela boipshino, goba a bala dingwalwa tše di fapanego tša tshedimošo
- 3 O bala sengwalwa sa gagwe le tša ba bangwe
- 4 O bapala dipapadi tša go bala ebile o dira mešomo yeo e gatelelago bokgoni bja go bala le tloltlontšu

## GO BALA MMOGO/ GO BALA KA GO ABELANA

- 1 Phapoši ka moka e bala puku le morutiši / Ba theeletša le go latela ge morutiši a bala puku (kanegelo ya nnete goba yeo e sego ya nnete))
- 2 O bala le morutiši direto le dikošana ebile ba ahlahla dipopego le dikgetho tše fapanego.
- 3 Ba lemoga tatelano ya ditiragalo kanegelong
- 4 O arabu dipotšo tša boemo bja godimo go ya ka sengwalwa seo se badilwego
- 5 O hhalosa ge eba o ratile kanegeo ebile o fa lebaka.
- 6 O hhalosa maikutlo a gagwe ka dikgatišobaka go swana le dikuranta, dikgatišobaka, diswantšho le diphoustara
- 7 O lemoga manalana go khunyetšo le go go bontšha

## GO NGWALA

### Dintlha tša morutiši:

- O šomiša mešomo ya go bala mmogo goba go bala ka go abelana go dira tšhupetšo ya mogkwa wa go ngwala (peakanyo, go ngwala ga pele le go phatlalatša).
- Efa bana mesetwana goba foreimi ya go ngwala go thuša bana go ngwala dikanegelo tša bona

- 1 O tsea karolo go dipoledišano tša go kgetha sehlogo seo go ngwalwago ka sona.
- 2 O peleta mantšu ao a tlwaelegilego gabotse ebole o leka go peleta mantšu a go se tlwaelege a šomiša tsebo ya ditumatlhaka.
- 3 O aga bobolokelo bja gagwe bja mantšu le pukuntšu
- 4 O balela molekane sengwalwa sa gagwe
- 5 O a bala le go ahlaahla sengwalwa sa gagwe le molekane.
- 6 **O feleletša mešomo ya go ngwala yeo e akaretšago peakanyo, go ngwala la mathomo le go phatlalatša:**
  - a Temana e tee ya bonnyane mafoko a mahlano, ka maitemogelo a gagwe goba ditiragalo tša go swana le ditaba tša tšatši ka tšatši
  - b Temana 1-2 ya mafoko a seswai ka maitemogelo a gago goba ditiragalo.
  - c Ditemana tše pedi tša mafoko a lesome ka maitemogelo a mong goba ditiragalo.
  - d O šomiša polelo ya go swana le ‘kgale kgale, ka nako yenngwe’ le ‘mafelelong’
  - e O breakanya tshedimošo godimo ga tšhate goba tafola
  - f O leka tšhomiošo ya mantšu, O ngwala sereto se bonolo goba koša.
- 7 **O lemoga le go šomiša polelo gabotse, go akaretša le:**
  - a Maswaodikga: dikhutlo, difegelwana, maswao a potšišo, maswao a makalo, ditlhakakgolo
  - b Lebaka la bjale
  - c Lebaka leo le fetilego
  - d Lebaka leo le tlago
  - e O latelantšha mantšu, go swana le: sa pele, sa go latela lesa mafelelo

## Go tšweletša setlwaedi sa go ithuta polelo

- Tsela enngwe e kaone kudu ya go netefatša gore o šomiša nako yeo e abilwego gabotse gore o kgone go fetša mabokgoni ka moka ao a lego ka gare ga ATP, ke go tšweletša setlwaedi sa go ithuta polelo.
- Ka tlase go na le setlwaedi seo se šišintšwego sa beke le beke, seo se ka šomišwago tikologong ya beke tše pedi
- Setlwaedi se se šomiša nako BONNYANE BJA NAKO yeo e abetšwego Leleme la gae (Di iri tše 7)
- Setlwaedi se se rulagantšwe gore se ka šoma mephatong ka moka

## Setlwaedi seo se šišintšwego sa thuto ya motheo sa Leleme la gae sa beke le beke

|            |   |   |                                  |                                  |                                  |                          |
|------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| LETŠATŠI   | KAROLO                                      | MOŠOMO  | NAKO: PALOMOKA                   | NAKO: GO THEELETŠA LE GO BOLELA  | NALO: GO BALA LE DITUMAHHLAKA    | NAKO: GO MONGWALO NGWALA |
| Mošupologo | <b>GO THEELETŠA LE GO BOLELA MONGWALO</b>   | Bomolomo<br>Teko yeo e sego ya molao  | metsotso ye 15<br>metsotso ye 15 | metsotso ye 15<br>15 metsotso ye | metsotso ye 15<br>15 metsotso ye | metsotso ye 15           |
|            | <b>GO BALA &amp; DITUMATHLAKA GO NGWALA</b> | Go bala mmogo/ka go abelana<br>Go ngwala ka go abelana le mokgwa wa go ngwala | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30           |
|            | <b>GO BALA &amp; DITUMATHLAKA</b>           | Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa   | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30           |
| Labobedi   | <b>GO BALA &amp; DITUMATHLAKA MONGWALO</b>  | Ruta medumo ye meswa le mantšu<br>Ruta medumo ye meswa le mantšu              | metsotso ye 15<br>metsotso ye 15 | metsotso ye 15<br>metsotso ye 15 | metsotso ye 15<br>metsotso ye 15 | metsotso ye 15           |
|            | <b>GO BALA &amp; DITUMATHLAKA</b>           | Go bala mmogo/ka go abelana   | metsotso ye 15                   | metsotso ye 15                   | metsotso ye 15                   | metsotso ye 15           |
|            | <b>GO BALA &amp; DITUMATHLAKA</b>           | Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa   | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30           |
| Laboraro   | <b>GO THEELETŠA LE GO BOLELA Bomolomo</b>   | Bomolomo  | metsotso ye 15                   | metsotso ye 15                   | metsotso ye 15                   | metsotso ye 15           |
|            | <b>GO BALA &amp; DITUMATHLAKA MONGWALO</b>  | Ruta mantšu a maswa le mediumo<br>Ruta ditlhaka a maswa le mantšu             | metsotso ye 15<br>metsotso ye 15 | metsotso ye 15<br>metsotso ye 15 | metsotso ye 15<br>metsotso ye 15 | metsotso ye 15           |
|            | <b>GO NGWALA</b>                            | Go ngwala ka go abelana le mokgwa wa go ngwala                                | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30           |
|            | <b>GO BALA &amp; DITUMATHLAKA</b>           | Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa   | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30           |
| Labone     | <b>GO BALA &amp; DITUMATHLAKA</b>           | Go itwaetša ditumathlaka  | metsotso ye 15                   | metsotso ye 15                   | metsotso ye 15                   | metsotso ye 15           |
|            | <b>GO BALA &amp; DITUMATHLAKA</b>           | Go bala mmogo/ka go abelana   | metsotso ye 15                   | metsotso ye 15                   | metsotso ye 15                   | metsotso ye 15           |
|            | <b>GO BALA &amp; DITUMATHLAKA</b>           | Go bala ka sehlopha sa go bala ka go hlahlwa                                  | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30                   | metsotso ye 30           |
| Labohlano  | <b>GO THEELETŠA LE GO BOLELA</b>            | Bomolomo  | metsotso ye 15                   | metsotso ye 15                   | metsotso ye 15                   | metsotso ye 15           |
|            | <b>GO BALA &amp; DITUMATHLAKA</b>           | Go boelēša ditumathlaka   | 15 metsotso ye                   | 15 metsotso ye                   | 15 metsotso ye                   | 15 metsotso ye           |
|            | <b>GO BALA &amp; DITUMATHLAKA</b>           | Go bala mmogo/ka go abelana   | 15 metsotso ye                   | 15 metsotso ye                   | 15 metsotso ye                   | 15 metsotso ye           |
|            | <b>GO BALA &amp; DITUMATHLAKA</b>           | Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa   | 30 metsotso ye                   | 30 metsotso ye                   | 30 metsotso ye                   | 30 metsotso ye           |
|            |   |   | <b>Di iritše 7</b>               | <b>metsotso e 45</b>             | <b>Di iritše 4 le</b>            | <b>metsotso e 30</b>     |
|            |   |   |                                  |                                  | <b>Irie 1</b>                    |                          |

Naa o a bona gore kaboo ya nako ya karolo ye nngwe le ye nngwe e nepagetše?

## Mešomo yeo e šišintšwego ya SEHLOPHA SA MOTHEO YA LELEME LE GAE (yeo e bolelago ka dinyakwa tša ATP)

- Ka lebaka la gore bokgoni bjoo bo swanago bo swanetše go tšweletšwa, ekaba kgopolole e kaone go dira mešomo yeo e swanago beke le beke.
- Se se netefatša gore o akaretša mabokgoni ka moka ao a hlokagalago go ya ka ATP
- Gape e dira gore go ruta le go ithuta go sepele gabotse. Ge bana ba šetše ba tlwaetše mešomo ye. Ga go sa hlokega nako ye ntši ya go hlalosa.
- Peakanyo yeo e latelago e šišinya mešomo yeo o ka tlwaelago go e dira beke le beke gore o kgone go fihlelela dinyakwa tša ATP.
- Moo mabokgoni a itšego goba diteng di swanetšego go akaretšwa (go ya ka ATP), tše le tšona di akareditšwe.
- Temošo: Barutiši ba swanetše go šomiša pukutšhomo ya DBE moo go swanetšego.

| LETŠATŠI   | KAROLO  | MOŠOMO   | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO  |
|------------|---|--|---|
| Mošupologo | <b>GO THEELETŠA<br/>LE GO BOLELA</b>            | Mešongwana ya bomolomo                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlagiša tabakgolo</li> <li>• Ruta mantšu a mararo a tlotlontšu ya tabakgolo</li> <li>• Ruta koša goba morumokwano</li> <li>• Baithuti ba oketša mantšu ka gare ga dipukuntšu tša bona</li> </ul>   |
|            | <b>MONGWALO</b>                                 | Teko yeo e sego ya semolao                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa baithuti teko yeo e sego ya semolao go bona ge eba ba gopola medumo le mantšu tše di rutilwego peleng</li> <li>• Kgopela baithuti go ngwala mantšu a lesome go tšwa go ditumatlhaka goba mantšupono</li> <li>• Lebelela mongwalo– go hlama ditlhaka, ditlhakakgolo, dikgoba</li> </ul>   |
|            | <b>GO BALA &amp;<br/>DITUMATLHAKA</b>           | Go bala mmogo/<br>Go bala ka go<br>abelana<br>PELE RE BALA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele re bala</li> <li>• Laetša baithuti diswantšho tša kanegelo</li> <li>• Ba kgopele ba go botše gore go diragala eng</li> <li>• Ba kgopele gore ba dire dikakanyo</li> <li>• Ba kgopele gore ba lemoge lefelo la ditiragalo</li> </ul>   |
|            | <b>GO NGWALA<br/>(Beke 1 ya<br/>tikologo 1)</b> | Go ngwala<br>mmogo le<br>mokgwa wa<br>go ngwala:<br>PEAKANYO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Botša barutwana sehlogo sa go ngwala</li> <li>• Botša barutwana tiro ya go ngwala yeo o e kgethilego, mohl: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Temana e 1 goba tše 2 tša mafoko a 8</li> <li><b>b</b> Ditemana tše pedi tša mafoko a lesome</li> <li><b>c</b> Beakanya tshedimošo godimo ga tšhate goba tafola</li> <li><b>d</b> O hlama sereto goba koša</li> </ul> </li> <li>• Laetša baithuti go BEAKANYA GO NGWALA.</li> <li>• Kgopela dikgopolole tša peakanyo (Go ngwala mmogo)</li> <li>• Botša baithuti gore ba feleletše dipeakanyo tša bona (Ba se ke ba kopisa)</li> </ul> |

| LETŠATŠI          | KAROLO                                      | MOŠOMO   | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO   |
|-------------------|---|--|--|
| <b>Mošupologo</b> | <b>GO NGWALA<br/>(Beke 2 ya tikologo 1)</b> | Go ngwala mmogo le mokgwa wa go ngwala: RULAGANYA                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ngwala sengwalwa sa gago sa pele letlapeng</li> <li>Ngwala lenaneotekolo la go rulaganya letlapeng</li> <li>Laetša baithuti go RULAGANYA dingwalwa tša bona ba šomiša lenaneotekolo (go ngwala mmogo)</li> <li>Botša baithuti gore ba rulaganya dingwalwa tša bona goba tša balekane.</li> </ul>  |
|                   | <b>GO BALA &amp; DITUMATLHAKA</b>           | Go bala seholpha sa go hlahlwa DIHLOPHA TŠE 2 X METSOTSO E 15 SEHLOPHENG | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dudiša baithuti gabotse ba sware mošomo wa ditumahlaka goba wa go bala (ka bobedi goba go ipalela)</li> <li>Balang go tšwa dipadišong goba pukutšhomong ya DBE (Seholpha sa bokgoni bjoo bo swanago)</li> <li>Bušeletša mantšu a ditumatlhaka le mantšupono le seholpha</li> <li>Efa seholpha sengwala seo se ba lekanego go ya ka boemo bja bona.</li> <li>Theeletša moithuti yo mongwe le yo mongwe a bala ka bo yena.</li> </ul> |

| LETŠATŠI        | KAROLO                            | MOŠOMO                           | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO  |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>Labobedi</b> | <b>GO BALA &amp; DITUMATLHAKA</b> | Ruta modumo wo moswa le mantšu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Šoma ka tatelana o latela lenaneo la ditumathaka tša polelo ya geno</li> <li>Ruta baithuti go bala modumo o moswa</li> <li>Ba rute go bala mantšu ao a šomišago modumo wo moswa le medumo yeo mengwe yeo e šetšego e rutilwe (Mantšu a go bileletšegago)</li> <li>Ba laetše go kgaogantšha le go kopantša mantšu</li> <li>Dira mešomo ya pukutšhomo ya DBE yeo e swanetšego</li> </ul>   |
|                 | <b>MONGWALO</b>                   | Ruta leletere le leswa le mantšu | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ke kakanyo ye botse go tswalanya mongwalo le ditumathaka</li> <li>Ruta baithuti go ngwala tlhaka goba modumo wo ba o rutilwego (Mephato ya 2&amp;3 – mongwalo wo o kgomaganego)</li> <li>Ruta baithuti go ngwala mantšu le mafoko ao a šo mišago modumo</li> <li>Thuša baithuti ka mokgwa wa maleba wa go swara phensele, wa go dula, wa go hlama ditlhaka, sekgoba le bogolo bja ditlhaka</li> <li>Dira mešomo ya pukutšhomo ya DBE yeo e swanetšego</li> </ul> |

| LETŠATŠI        | KAROLO                            | MOŠOMO   | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO   |
|-----------------|-----------------------------------|--|--|
| <b>Labobedi</b> | <b>GO BALA &amp; DITUMATLHAKA</b> | Go bala mmogo/<br>Go bala ka go abelana<br>Go bala la mathomo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go bala la mathomo</li> <li>• Balela barutwana kanegelo ka thelelo le ka maikutlo</li> <li>• Ema gomme o hlalose moo go hlokegago</li> <li>• Laetša o be o hlalose popopolelo, yeo e akaretšago:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Maswaodikga</li> <li><b>b</b> Mabaka( lebjale, lefetile, letlago)</li> <li><b>c</b> Lenalana – khunyetšo</li> <li><b>d</b> Lenalana – leruo</li> <li><b>e</b> Tatelano ya mantšu</li> </ul> </li> <li>• Morago ga go bala, botšiša dipotšišo tša mohuta wo:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Go gopola (mang, kae, neng, eng, bj.bj)</li> <li><b>b</b> Tatelano (Go diregile eng pele, sa go latela, sa mafelelo)</li> <li><b>c</b> Kgopollo ya gago le lebaka (Naa o ratile / Naa o nagana eng ka( efa mabaka/ bj.bj)</li> </ul> </li> </ul> |
|                 | <b>GO BALA &amp; DITUMATLHAKA</b> | Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa<br>Dihlopha tše 2<br>Metsotso ye 15<br>sehlopha se sengwe le se sengwe | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dudiša baithuti gabotse o ba fe mošomo wa ditumatlhaka goba wa go bala (ka bobedi goba go ipalela)</li> <li>• Bala go tšwa go dipadišo goba dipukutšhomo tša DBE</li> <li>• Bitša sehlopha se sennyane gore se tle se šome le wena (sehlopha sa bokgoni bjo bo swanago)</li> <li>• Bušeletša ditumatlhaka le mantšupono le sehlopha</li> <li>• Efa sehlopha sengwalwa seo se lego boemong bja sona</li> <li>• Theeletša morutwana wo mongwe le wo mongwe a bala ka bo yena</li> </ul>   |
| <b>Laboraro</b> | <b>GO THEELETŠA LE GO BOLELA</b>  | Mešongwana ya bomolomo   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruta mantšu a 3 a tlotlontšu ya tabakgolo</li> <li>• Opela koša goba morumokwano</li> <li>• Dira mošomo wa bomolomo, mohl:</li> <li>• Barutwana ba oketša mantšu ka gare ga dipukuntšu tša bona           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Ditaba – Kgopela baithuti ba 2 go abelana ka ditaba tša bona</li> <li><b>b</b> Bokgoni bja go anega – Kgopela barutwana go itirela kanegelo yeo e sepelelanago le tabakgolo gomme ba abelane le balekane ba bona.</li> <li><b>c</b> Dipapadi – Bapala papadi ya polelo</li> <li><b>d</b> Metlae – Kgopela baithuti ba 2 go dira metlae goba dithai</li> <li><b>e</b> Ba fa pego ka mošomo wa sehlopha</li> <li><b>f</b> Ba theeletša le go fetola seboledi seo ba sa se bonego</li> </ul> </li> </ul>   |

| LETŠATŠI | KAROLO                                | MOŠOMO   | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO  |
|----------|---------------------------------------|--|---|
| Laboraro | <b>GO BALA &amp; DITUMATLHAKA</b>     | Ruta modumo le mantšu  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Šoma ka tatelano o latela lenaneo la ditumatlhaka tša polelo ya geno</li> <li>Ruta baithuti go bala modumo o moswa</li> <li>Ba rute go bala mantšu ao a šomišago modumo wo moswa le medumo yeo mengwe yeo e šetšego e rutilwe (Mantšu a go bileletšegago)</li> <li>Ba laetše go kgaogantšha le go kopantsa mantšu</li> <li>Dira mešomo ya pukutšomo ya DBE yeo e swanetšego</li> </ul>   |
|          | <b>MONGWALO</b>                       | Ruta tlhaka le leswa le mantšu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ke kakanyo ye botse go tswalanya mongwalo le ditumatlhaka</li> <li>Ruta baithuti go ngwala tlhaka goba modumo wo ba o rutilwego (Mephato ya 2&amp;3 – mongwalo wo o kopanego)</li> <li>Ruta baithuti go ngwala mantšu le mafoko ao a šomišago modumo</li> <li>Thuša baithuti ka mokgwa wa maleba wa go swara phensele, wa go dula, wa go hlama ditlhaka, sekgoba le bogolo bja ditlhaka</li> <li>Dira mešomo ya pukutšomo ya DBE yeo e swanetšego</li> </ul> |
|          | <b>GO NGWALA (Beke 1 ya tikologo)</b> | Mokgwa wa go ngwala le go ngwala ka go abelana<br>GO NGWALA LA MATHOMO       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gopotša barutwana ka mošomo wa go ngwala</li> <li>Ngwala peakanyo ya gago letlapeng</li> <li>Ngwala moseto/foreimi ya go ngwala letlapeng</li> <li>Laetša baithuti GO NGWALA LA MATHOMO(Go ngwala ka go abelana)</li> <li>Botša barutwana go šomiša dipeakanyo tša bona le meseto ya bona go NGWALA LA MATHOMO</li> </ul>  |
|          | <b>GO NGWALA (Beke 2 ya tikologo)</b> | Mokgwa wa go ngwala le go ngwala ka go abelana<br>PATLALATŠA LE GO TŠWELETŠA | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gopotša barutwana mošomo wa bona wa go ngwala</li> <li>Ngwala mošomo wa gago wa mathomo le thulaganyomo letlapeng</li> <li>Lebelela di thulaganyo gape</li> <li>Laetša barutwana go phatlalatša le go ngwala gape ka bokgwari go sena diphošo, le go tsenya sethalwa ba phatlalatše sengwalwa sa bona</li> <li>Botša baithuti gore ba abelane sengwalwa sa bona le molekane – ba balelane</li> </ul>   |

| LETŠATŠI        | KAROLO                            | MOŠOMO   | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO   |
|-----------------|-----------------------------------|--|--|
| <b>Laboraro</b> | <b>GO BALA &amp; DITUMATLHAKA</b> | Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa<br>Dihlopha tše 2<br>Metsotso ye 15<br>sehlopha se sengwe le se sengwe | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dudiša baithuti gabotse o ba fe mošomo wa ditumatlhaka goba wa go bala (ka bobedi goba go ipalela)</li> <li>Bala go tšwa go dipadišo goba dipukutšhomo tša DBE</li> <li>Bitša sehlopha se sennyane gore se tle se šome le wena (sehlopha sa bokgoni bjo bo swanago)</li> <li>Bušeletša ditumatlhaka le mantšupono le sehlopha</li> <li>Efa sehlopha sengwalwa seo se lego boemong bja sona</li> <li>Theeletša morutwana wo mongwe le wo mongwe a bala ka bo yena</li> </ul> |

| LETŠATŠI      | KAROLO                            | MOŠOMO   | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO  |
|---------------|-----------------------------------|--|---|
| <b>Labone</b> | <b>GO BALA &amp; DITUMATLHAKA</b> | Go itlwaetša ditumathhaka                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bušeletša medumo ye 2 yeo e rutilwego ka Labobedi le ka Laboraro</li> <li>Dira mošomo wa ditumatlhaka le baithuti ka phapošing, mohl:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Kopantšha medumo go dira mantšu</li> <li><b>b</b> Kgaogantšha mantšu ka medumo</li> <li><b>c</b> Kgaogantšha mantšu ka dinoko</li> <li><b>d</b> Kgaogantšha mantšu ka hlogo le moselana</li> <li><b>e</b> Hlopha mantšu ka magoro</li> <li><b>f</b> Dira mošomo wo o swanetšego wa pukutšhomo ya DBE</li> </ul> </li> </ul>  |
|               | <b>GO BALA &amp; DITUMATLHAKA</b> | Go bala mmogo/<br>Go bala ka go abelana<br>GO BALA LA BOBEDI | <ul style="list-style-type: none"> <li>Go bala la bobedi</li> <li>Balela baithuti kanegelo ka thelelo le ka maikutlo</li> <li>Morago ga go bala, botšiša dipotšišo tše di akaretšago:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Tatelano (Go diregile eng pele, sa go latela, sa mafelelo)</li> <li><b>b</b> Kgopoloy a gago le lebaka (Naa o ratile / Naa o nagana eng ka/ efa mabaka/ bj.bj)</li> <li><b>c</b> Boemo bja godimo (ke ka lebaka la eng o nagana gore / Ge nkabe o le ___ o be o tla dira eng / Naa o ka dira kgokaganyo le... / bj.bj.)</li> </ul> </li> <li>Kgopela baithuti gore ba hlame dipotšišo tša bona ka kanegelo gomme ba botšiše molekane</li> </ul> |

| LETŠATŠI  | KAROLO                            | MOŠOMO   | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO  |
|-----------|-----------------------------------|--|---|
| Labone    | <b>GO BALA &amp; DITUMATLHAKA</b> | Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa<br>Dihlopha tše 2<br>Metsotso ye 15<br>sehlopha se sengwe le se sengwe | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dudiša baithuti gabotse o ba fe mošomo wa ditumatlhaka goba wa go bala (ka bobedi goba go ipalela)</li> <li>Bala go tšwa go dipadišo goba dipukutšomo tša DBE</li> <li>Bitša sehlopha se sennyane gore se tle se šome le wena (sehlopha sa bokgoni bjo bo swanago)</li> <li>Bušeletša ditumatlhaka le mantšupono le sehlopha</li> <li>Efa sehlopha sengwalwa seo se lego boemong bja sona</li> <li>Theeletša morutwana wo mongwe le wo mongwe a bala ka bo yena</li> </ul>   |
| Labohlano | <b>GO THEELETŠA LE GO BOLELA</b>  | Mešongwana ya bomolomo   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruta mantšu a mararo a tlotlontšu ya tabakgolo</li> <li>Opela koša goba morumokwano</li> <li>Dira mošomo wo mongwe wa bomolomo, mohl:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Bea baithuti ka dihlopha tša go ahlaaha sengwalwa, ba šomiša moseto/foreimi (Ke ratile... / ga se ka rata... / ke nagana gore sengwalwa se se ngwadilwe go ...) – O hlagiša maikutlo le dikakanyo ebole o fa mabaka a dikarabo tša gagwe</li> <li><b>b</b> Bokgoni bja go anega – kgopela baithuti go šoma ka sehlopha gomme ba tle ka sehlogo seo ba se kwanetšego ka sehlopha</li> </ul> </li> </ul> |
|           | <b>GO BALA &amp; DITUMATLHAKA</b> | Go itlwaetša ditumatlhaka  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bušeletša medumo ye mebedi yeo e rutilwego ka Labobedi le Laboraro, gammogo le medumo ye mengwe yeo e rutilwego mo kotareng ye</li> <li>Dira mošomo wa ditumatlhaka le baithuti ka phapošing, mohl:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Kopantšha medumo go bopa mantšu</li> <li><b>b</b> Arogantšha mantšu ka medumo</li> <li><b>c</b> Bopa mantšu o šomiša medumo – Go humana mantšu</li> <li><b>d</b> Ngwala mafoko a gago o šomiša mantšu a ditumatlhaka</li> <li><b>e</b> Dira mošomo wo o swanetšego wa pukutšomo ya DBE</li> </ul> </li> </ul>                            |

| LETŠATŠI         | KAROLO                            | MOŠOMO   | MEŠOMO YEO E ŠIŠINTŠWEGO  |
|------------------|-----------------------------------|--|---|
| <b>Labohlano</b> | <b>GO BALA &amp; DITUMATLHAKA</b> | Go bala mmogo/<br>Go bala ka go<br>abelana<br>MORAGO GA GO<br>BALA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Morago ga go bala</li> <li>• Dira mošomo wa go tsitsinkela sengwalwa ka mokgwa wo o tseneletšego, mohl:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Go bapala karolo ya moanegwa – Bea baithuti ka dihlopha gore ba bapale kanegelo</li> <li><b>b</b> Mafelelo a maswa – Botša baithuti gore ba itirele mafelelo a maswa a kanegelo gomme ba hlalosetše balekane ba bona</li> <li><b>c</b> Ba hlalosa kanegelo ka sehlopha– leloko le lengwe le le lengwe la sehlopha le hlalosa kanegelo ka tatelano</li> <li><b>d</b> Hlalosa kanegelo le mogwera – molekane yo mongwe le yo mongwe o hlalosa karolo ya kanegelo ka tatelano ya maleba</li> <li><b>e</b> Kakaretšo – Moithuti o mongwe le o mongwe o hlalosetša molekane gore kanegelo e mabapi le eng ka mafoko a 2-3</li> </ul> </li> <li>• O hlagiša maikutlo le dikgopolo ebile o fa mabaka a dikarabo tša gagwe</li> <li>• O fa baithuti ba go fapano go fa pego ya mošomo wa sehlopha</li> </ul> |
|                  | <b>GO BALA &amp; DITUMATLHAKA</b> | Go bala ka<br>sehlopha sa go<br>hlahlwa<br>Dihlopha tše 2<br>Metsotso ye 15<br>sehlopha se<br>sengwe le se<br>sengwe | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dudiša baithuti gabotse o ba fe mošomo wa ditumatlhaka goba wa go bala (ka bobedi goba go ipalela)</li> <li>• Bala go tšwa go dipadišo goba dipukutšhomo tša DBE</li> <li>• Bitša sehlopha se sennyane gore se tle se šome le wena (sehlopha sa bokgoni bjo bo swanago)</li> <li>• Bušeletša ditumatlhaka le mantšupono le sehlopha</li> <li>• Efa sehlopha sengwalwa seo se lego boemong bja sona</li> <li>• Theeletša morutwana wo mongwe le wo mongwe a bala ka bo yena</li> </ul>  |

Naa o lemogile gore ka gare ga karolo enngwe le enngwe ditlwaedi di a latelwa? Lebelela ge e ba o lemogile ditlwaedi tšeо di akareditšwego:

### **MEŠOMO YA BOMOLOMO**

- Mošupologo: Hlagiša tabakgolo, Ruta mantšu a mararo a tlotlontšu ya tabakgolo, Ruta koša goba morumokwano
- Laboraro: Ruta mantšu a tlotlontšu, Opelang koša goba morumokwano, dira mošomo o mongwe
- Labohlano: Ruta mantšu a tlotlontšu, Opelang koša goba morumokwano, dira mošomo o mongwe

### **DITUMATLHAKA & MONGWALO**

- Mošupologo: Dira teko yeo e sego ya semolao go lekola tsebo ya tumatlhaka le mongwalo
- Labobedi: Ruta modumo wo moswa le mantšu; Ruta go ngwala ditlhaka le mantšu
- Laboraro: Ruta modumo wo moswa le mantšu; ruta go ngwala ditlhaka le mantšu
- Labone: Dira mošomo wa go itlwaetša medumo ya ditumatlhaka yeo e rutilwego
- Labohlano: Dira mošomo wa go itlwaetša medumo ya ditumatlhaka yeo e rutilwego

### **GO BALA MMOGO/ GO BALA KA GO ABELANA**

- Mošupologo: Pele re bala
- Labobedi: Go bala la mathomo
- Labone: Go bala la bobedi
- Labohlano: Morago ga go bala

### **GO NGWALA**

- Beke 1 Mošupologo: Peakanyo
- Beke 1 Laboraro: Go ngwala la mathomo
- Beke 2 Mošupologo: Rulaganya
- Beke 2 Laboraro: Go phatlalatša le go tšweletša

← Naa se se a kwagala? Ke diphetogo dife tšeо o nyakago go di dira?



# Ditumatlhaka Le Go Bala Ka Sehlopha Sa Go Hlahlwā

**Bjalo ka morutiši wa mephatong ya motheo, maikarabelo a gago a magolo ke go netefatša gore baithuti ka moka ba kgona go bala!**

**Thlahlo ya motheo yeo o swanetšego go e latela ge o ruta ditumatlhaka ke:**

**1 Netefatša gore o na le lenaneo la ditumatlhaka leo le feletšego, leo le akaretšago medumo ka moka ya leleme la geno.**

- Lenaneo la ditumatlhaka la Sepedi Leleme la gae la NECT le loketšwe ka tlase – Hle lokologa go le šomiša goba go šomiša lenaneo le lengwe le le lengwe leo le laetšwe ke Profense, sediko goba sekolo.

**2 Latela lenaneo la ditumatlhaka gabotse. O dire medumo gabotse ka tatelano:**

- Netefatša gore barutwana ba kgona go kwa modumo, le go lemoga modumo mantšung.
- Ruta baithuti tswalano gare ga ditlhaka le medumo – le gore modumo o lebelelega bjang.
- Itlwaetše go kopantšha modumo le medumo ye mengwe yeo o e tsebago go bopa mantšu.
- Bala dingwalwa tše di na go le mantšu a modumo.
- Bušeletša medumo yeo e rutilwego kgafetša.

Tlhahlo ya motheo yeo o swanetšego go e latela ge o ruta go bala ke:

**1 Bea baithuti ka bokgoni bjo bo swanago bja go bala.**

**2 Bitša sehlopha sa go bala gomme o netefatše gore sehlopha se sengwe le se sengwe se go balela bonnyane gatee ka beke.**

**3 Leka go theeletša baithuti bao ba sokolago gatee goba gabedi ka beke.**

**4 Šomiša sengwalwa seo se lekanetšego boemo bja sehlopha – ka dihlopha tše dingwe o tla swanelwa ke go bušeletša medumo le go bopa mantšu.**

**5 Ge o šoma le sehlopha, theeletša moithuti yo mongwe le yo mogwe a bala ka bo yena.**

**6 Ruta baithuti go bileletša medumo ya mantšu ao ba sa a tsebego – Ge moithuti a fihla go lentšu leo a sa le tsebego, mo thuše go le bileletša medumo ya lona. O seke wa le tshela goba wa bitša moithuti o mongwe gore a le bale.**

**7 Ka nako ya go bala ka sehlopha sa go hlahlwā, bea baithuti ka bobedi gore ba kgone go feleletša mešomo ya go bala mmogo mola wena o le gare o šoma le sehlopha se sennyane.**

# Lenaneo la ditumatlhaka: leleme la gae: Sepedi

- Go bohlokwa go ruta baithuti ditumatlhaka tša polelo ka tatelano.
- Medumo yeo e rutwago go lenaneo la Sepedi polelo ya gae la NECT e latelantšwe ka mo tlase – lokologa go šomiša se bjalo ka thlahlo.
- Ka lebaka la Leuba la Covid-19, baithuti ba bantši ba paletšwe ke go ithuta dikarolo tše bohlokwa tša ditumatlhaka.
- Humana gore ke medumo efe yeo baithuti ba sa e tsebego gomme o šomane le lenaneo ka tatelano gore baithuti ba kgone go tseba medumo yeo.

## Hle lemoga:

- Medumo yeo e lego ka plokong ye sehla** ke yeo e tšwelelago ka gare ga ATP ya MPHATO 2 Kotara 4 (ka godimo ga medumo ya hlakatee ka moka)
- Netefatša gore baithuti ba tseba medumo ye
- Go tlaleletša se, ruta baithuti meselana go swana le: ‘-ana’.

| DITUMATLHAKA         |                    |                      |                      | Lekola |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Modumo wa tumatlhaka | Mantšu a pileletšo |                      |                      |        |
| a                    |                    |                      |                      |        |
| b                    |                    |                      |                      |        |
| l                    | l-a-l-a = lala     | b-a-l-a = bala       |                      |        |
| e                    | e-l-a = ela        | b-e-l-a = bela       | l-e-l-a = lela       |        |
| m                    | m-a-l-a = mala     | l-e-m-a = lema       | e-m-a = ema          |        |
| o                    | o-m-a = oma        | l-o-m-a = loma       | m-o-m-a = moma       |        |
| i                    | i-l-a = ila        | i-l-e = ile          | i-m-a = ima          |        |
| d                    | d-i-l-a = dila     | m-a-d-i = madi       | l-e-d-i-m-o = ledimo |        |
| u                    | d-u-l-a = dula     | b-u-l-a = bula       | m-a-b-u = mabu       |        |
| p                    | p-u-l-a = pula     | p-u-d-i = pudi       | p-e-l-o = pelo       |        |
| r                    | r-e-r-a = rera     | r-o-m-a = roma       | r-e-m-a = rema       |        |
| n                    | n-a-m-a = nama     | n-a-b-a = naba       | n-e-l-a = nela       |        |
| k                    | k-o-b-o = kobo     | k-o-b-a = koba       | k-u-k-a = kuka       |        |
| j                    | j-e-l-a = jela     | j-e-l-e = jele       | j-a-s-e = jase       |        |
| t                    | t-a-t-e = tate     | t-a-b-a = taba       | t-e-m-a = tema       |        |
| f                    | f-e-t-a = feta     | f-e-l-a = fela       | f-o-f-a = fofa       |        |
| g                    | g-a-m-a = gama     | g-o-l-a = gola       | g-a-t-a = gata       |        |
| s                    | s-e-g-a = sega     | s-o-l-a = sola       | s-e-f-a = sefa       |        |
| š                    | š-a-l-a = šala     | l-e-š-o-b-a = lešoba | l-e-š-a-k-a = lešaka |        |
| h                    | h-e-m-a = hema     | h-u-m-a = huma       | h-u-e-t-š-a = huetša |        |
| w                    | w-e-n-a = wena     | w-e-l-a = wela       | l-e-w-a = lewa       |        |

| <b>DITUMATLHAKA</b>         |                           |                            |                          | <b>Lekola</b> |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Modumo wa tumatlhaka</b> | <b>Mantšu a pileletšo</b> |                            |                          |               |
| y                           | y-e-n-a = yena            | y-o-n-a = yona             | b-o-y-a = boyá           |               |
| ts                          | ts-o-g-a = tsoga          | ts-e-l-a = tsela           | ts-e-b-e = tsebe         |               |
| hl                          | hl-a-p-i = hlapi          | hl-a-n-o = hlano           | hl-a-k-a = hlaka         |               |
| lw                          | lw-a-l-a = lwala          | lw-e-l-a = lwela           | b-e-f-e-lw-a = befelwa   |               |
| tl                          | tl-a-l-a = tlala          | tl-o-g-a = tloga           | tl-o-š-a = tloša         |               |
| sw                          | sw-a-r-a = swara          | sw-a-y-a = swaya           | sw-a-b-a = swaba         |               |
| kg                          | kg-a-k-a = kgaka          | kg-a-l-a = kgala           | kg-a-r-a = kgara         |               |
| th                          | th-a-b-a = thaba          | th-a-k-a = thaka           | th-o-th-a = thotha       |               |
| oo                          | m-oo-k-a = mooka          | m-oo-k-i = mooki           | ph-oo-f-o-l-o = phoofolo |               |
| ee                          | b-ee-l-a = beela          | l-ee-b-a = leeba           | m-ee-t-s-e = meetse      |               |
| ng                          | ng-a-p-a = ngapa          | ng-a-k-a = ngaka           | ng-a-ng-a = nganga       |               |
| nt                          | nt-a = nta                | nt-o-m-a = ntoma           | nt-e-p-a = ntepa         |               |
| mp                          | mp-a = mpa                | mp-a-tl-a = mpatla         | mp-a-l-e-l-a = mpalela   |               |
| ph                          | ph-o-k-a = phoka          | ph-u-l-a = phula           | ph-u-m-u-l-a = phumula   |               |
| ny                          | ny-a-k-a = nyaka          | ny-a-l-a = nyala           | l-e-ny-a-l-o = lenyalo   |               |
| mm                          | mm-a-l-a = mmala          | mm-u-š-o = mmušo           | mm-o-l-e-d-i = mmoledi   |               |
| nn                          | nn-a = nna                | m-o-nn-a = monna           | nn-a-k-o = nnako         |               |
| aa                          | m-aa-k-a = maaka          | m-aa-n-o = maano           | b-aa-g-i = baagi         |               |
| nw                          | e-nw-a = enwa             | nw-e-g-a = nwega           | nw-e-š-a = nweša         |               |
| šw                          | šw-a-b-a = šwaba          | šw-a-b-i-l-e = šwabile     | šw-e-u = šweu            |               |
| kh                          | kh-u-t-a = khuta          | kh-u-p-a = khupa           | m-o-kh-u-kh-u = mokhukhu |               |
| ii                          | d-ii-l-a = diila          | t-ii-š-a = tiiša           | b-o-d-ii-d-i = bodiidi   |               |
| ll                          | m-o-ll-o = mollo          | s-e-ll-o = sello           | b-o-f-o-ll-a = bofolla   |               |
| kw                          | kw-e-l-e = kwele          | kw-a-t-a = kwata           | l-e-kw-a-t-a = lekwata   |               |
| hw                          | hw-i-l-e = hwile          | hw-i-b-i-d-u = hwibidu     | hw-i-b-i-l-a = hwibila   |               |
| tš                          | tš-e-a-n-g = tšeang       | tš-o-l-a-n-g = tšolang     | l-e-tš-a-n-g = letšang   |               |
| rw                          | m-o-rw-a = morwa          | rw-a-l-a-n-g = rwalang     | rw-e-š-a = rweša         |               |
| fš                          | fš-e-g-a = fšega          | l-e-fš-e-g-a = lefšega     | fš-e-g-i-š-a = fšegiša   |               |
| gw                          | gw-a-b-a = gwaba          | s-e-gw-a-gw-a = segwagwa   | m-o-gw-a-p-a = mogwapa   |               |
| bj                          | bj-a-l-a = bjala          | bj-o-k-o = bjoko           | bj-e-tš-e = bjetše       |               |
| fs                          | l-e-fs-ie-l-o = lefsielo  | m-a-fs-ie-l-o = mafsielo   | l-e-fs-i-k-a = lefsika   |               |
| my                          | my-e-my-e-l-a = myemyela  | my-e-my-e-tš-e = myemyetše | my-e-my-e-l-o = myemyelo |               |
| tw                          | b-e-tw-a = betwa          | g-a-tw-a = gatwa           | r-e-tw-a = retwa         |               |

| DITUMATLHAKA         |                            |                                  |                              | Lekola |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|
| Modumo wa tumatlhaka | Mantšu a pileletšo         |                                  |                              |        |
| tlw                  | tlw-a-e-l-a = tlwaela      | tlw-a-e-tš-e = tlwaetše          | o-tlw-a = otlwa              |        |
| tsw                  | tsw-a-k-a = tswaka         | tsw-a-l-a = tswala               | tsw-i-n-y-a = tswinya        |        |
| tsh                  | tsh-e-l-a = tshela         | tsh-e-l-e = tshelle              | tsh-e-tš-e = tshetše         |        |
| psh                  | psh-i-o = pshio            | d-i-psh-i-o = dipshio            | i-psh-i-n-a = ipshina        |        |
| thw                  | thw-a-l-a = thwala         | thw-e-tš-e = thwetše             | thw-a-thw-a-š-a = thwathwaša |        |
| ngw                  | ngw-a-l-a = ngwala         | ngw-a-n-a = ngwana               | l-e-ngw-a-l-o = lengwalo     |        |
| kgw                  | kgw-a-r-a = kgwara         | kgw-a-th-a = kgwatha             | l-e-kgw-a-r-a = lekgwara     |        |
| hlw                  | hlw-a-e-l-a = hlwaela      | m-o-hlw-a = mohlwa               | hlw-e-k-i-š-a = hlwekiša     |        |
| nkw                  | nkw-e = nkwe               | nkw-e-l-e = nkwele               | nkw-e-š-a = nkweša           |        |
| ntl                  | ntl-o = ntlo               | ntl-a-b-a = ntloba               | ntl-i-š-a = ntliša           |        |
| nts                  | nts-e-b-a = ntseba         | nts-e-b-i-š-a = ntsebiša         | nts-e-b-i-l-e = ntsebile     |        |
| ntš                  | ntš-e-a = ntšea            | ntš-ee-l-a = ntšeela             | ntš-o-l-a = ntšola           |        |
| tlh                  | tlh-a-b-a = tlhaba         | tlh-a-k-a = tlhaka               | tlh-a-k-e-n-g = tlhakeng     |        |
| khw                  | khw-a-e-r-e = khwaere      | s-e-khw-a-m-a = sekhwama         | l-e-khw-e-khw-e = lekhwekhwe |        |
| mph                  | mph-a-k-a = mphaka         | mph-a-t-o-n-g = mphatong         | mph-a-l-a = mphala           |        |
| ntw                  | ntw-a = ntwa               | ntw-e-l-a = ntwela               | ntw-e-š-a = ntweša           |        |
| mpš                  | mpš-a = mpša               | d-i-mpš-a = dimpša               | t-o-mpš-a = tompša           |        |
| nyw                  | d-ie-nyw-a = dienywa       | a-nyw-a = anywa                  | b-e-a-k-a-nyw-a = beakanywa  |        |
| tšh                  | tšh-a-b-a = tšhaba         | tšh-e-l-a = tšhela               | tšh-e-m-o-n-g = tšhemong     |        |
| nth                  | nth-o-m-a = nthoma         | nth-e-k-e-l-a = nthekela         | nth-i-b-a = nthiba           |        |
| nkg                  | nkg-o = nkgo               | nkg-o-m-a = nkgoma               | nkg-a-m-a = nkgama           |        |
| tšw                  | tšw-a-f-a = tšwafa         | tšw-e-l-e = tšwele               | tšw-e-l-e-tš-a = tšweletša   |        |
| nthw                 | nthw-a-l-e-l-a = nthwalela | nthw-a-d-i-š-a = nthwadiša       |                              |        |
| ntsw                 | ntsw-a-l-a = ntswala       | ntsw-a-l-e-l-e-l-a = ntswalelela |                              |        |
| pšh                  | pšh-e-l-e = pšhele         | pšh-e-g-a = pšhega               |                              |        |
| nkgw                 | nkgw-a-th-a = nkgwatha     | nkgw-e-t-e = nkgwete             |                              |        |
| ntlh                 | ntlh-a-k-i-š-a = ntlhakiša | ntlh-o-r-e-n-g = ntlhoreng       |                              |        |
| nngw                 | nngw-a-p-a = nngwapa       | nngw-a-l-e-l-a = nngwalela       |                              |        |

| <b>DITUMATLHAKA</b>         |                           |                              |  | <b>Lekola</b> |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--|---------------|
| <b>Modumo wa tumatlhaka</b> | <b>Mantšu a pileletšo</b> |                              |  |               |
| mpsh                        | mpsh-a = mpsha            | mpsh-i-k-e-l-a = mpshikela   |  |               |
| mpšh                        | mpšh-e = mpše             | d-i-mpšh-e = dimpše          |  |               |
| tshw                        | tshw-a-r-a = tshwara      | tshw-e-l-e = tshwele         |  |               |
| tšhw                        | b-o-n-tšhw-a = bontšhwa   | g-a-n-tšhw-a = gantšhwa      |  |               |
| tlhw                        | tlhw-a-e-l-a = tlhwaela   | m-o-tlhw-a = motlhwa         |  |               |
| ntlw                        | ntlw-a-n-a = ntlwana      | ntlw-a-e-l-a = ntlwaela      |  |               |
| ntšh                        | ntšh-a = ntšha            | ntšh-a-b-a = ntšhaba         |  |               |
| ntsh                        | ntsh-e-p-a = ntsheda      | ntsh-o-b-a = ntshoba         |  |               |
| ntšw                        | ntšw-e-l-e = ntšwele      | ntšw-e-l-e-tš-a = ntšweletša |  |               |
| ntšhw                       | kg-a-ntšhw-a = kgantšhwa  | b-o-ntšhw-a = bontšhwa       |  |               |
| ntshw                       | ntshw-a-r-a = ntshwara    | ntshw-e-š-a = ntshweša       |  |               |
| ntlhwa                      | ntlhwa-a = ntlhwa         | d-i-ntlhwa-a = dintlhwa      |  |               |



## Foreimi ya peakanyo le selota mohlala

- O ka kgetha go šomiša goba go se šomiše setlwaedi seo le hhalositšwego karolong ya go feta.
- Ntle le kgetho ya gago ya setlwaedi, o swanetše go akaretša dikarolo ka moka tša polelo tša beke.
- Gape gopola go lebelela nako yeo e abetšwego karolo e itšego mo bekeng. Bona letlakala la 4.
- Nyaka thlahlo go kakaretšo ya ATP ya go boetša sekeng mo letlakaleng la 5.
- Šomiša selotamohlala seo se latelago go dira rekhoto e bonolo ya mošomo woo o o dirago beke le beke.

### ATP

- Go na le dilotamehlala tše 5 tšeо di sa tlatšwago tšeо o ka di šomišago go breakanya le go lota mohlala wa kakaretšo ya kharikhulamo ya kotara.
- O ka kgetha go dira poletšo ka beke ya 9 & 10.
- Ge o kgetha go ihlamela setlwaedi le mešomongwana ya baithuti, netefatša gore di sepelelana le SEPHOLEKE le ATP.
- Ke moka, hlama selota mohlala sa gago go lota mohlala wa kakaretšo ya kharikhulama kotareng ya 4.

*Gopola gore, Lenaneothuto leo le breakantšwego la NECT MPHATO 1-3 Leleme la gae Sepedi le ka kgona go fegollwa mo letlakaleng la: [www.nect.org.za](http://www.nect.org.za)*

**Tabakgolo 1:**

| Mošomo              | Beke 1                  | Lekola           | Beke 2                  | Lekola           |
|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>BOMOLOMO</b>     | TLOTLONTŠU:             |                  | TLOTLONTŠU:             |                  |
|                     | KOŠA/MORUMOKWANO:       |                  | KOŠA/MORUMOKWANO:       |                  |
|                     |                         | MEŠOMO E MENGWE: |                         | MEŠOMO E MENGWE: |
| <b>DITUMATLHAKA</b> | MEDUMO:                 |                  | MEDUMO:                 |                  |
|                     |                         | MEŠOMO:          |                         | MEŠOMO:          |
| <b>MONGWALO</b>     | MEDUMO/MANTŠU MAFOKONG: |                  | MEDUMO/MANTŠU MAFOKONG: |                  |

| Mošomo                           | Beke 1                                       | Beke 2 | Lekola | Beke 2                                       | Lekola | Beke 1           | Mošomo                                    |
|----------------------------------|--|--------|--------|--|--------|------------------|---|
| <b>GO BALA KA GO<br/>ABELANA</b> | SENGWALWA:<br><br>DIPOTŠIŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO: |        |        | SENGWALWA:<br><br>DIPOTŠIŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO: |        |                  |   |
|                                  |  |        |        |  |        |                  | MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA:              |
|                                  |  |        |        |  |        |                  | MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA:              |
|                                  |  |        |        |  |        | SEHLOGO LE TIRO: | SEHLOGO LE TIRO:                          |
|                                  |  |        |        |  |        |                  | DINTLHA:                                  |
|                                  |  |        |        |  |        |                  | DI NTLHA:<br><br>SEHLOPHASA GO<br>HLAHLWA |

**Tabakgolo 2:**

| Mošomo              | Beke 1                  | Lekola           | Beke 2                  | Lekola           |
|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>BOMOLOMO</b>     | TLOTLONTŠU:             |                  | TLOTLONTŠU:             |                  |
|                     | KOŠA/MORUMOKWANO:       |                  | KOŠA/MORUMOKWANO:       |                  |
|                     |                         | MEŠOMO E MENGWE: |                         | MEŠOMO E MENGWE: |
| <b>DITUMATLHAKA</b> | MEDUMO:                 |                  | MEDUMO:                 |                  |
|                     |                         | MEŠOMO:          |                         | MEŠOMO:          |
| <b>MONGWALO</b>     | MEDUMO/MANTŠU MAFOKONG: |                  | MEDUMO/MANTŠU MAFOKONG: |                  |

| <b>Mošomo</b>                    | <b>Beke 1</b>                              | <b>Lekola</b> | <b>Beke 2</b>                                  | <b>Lekola</b>                                   |
|----------------------------------|--|---------------|--|---|
| <b>GO BALA KA GO<br/>ABELANA</b> | SENGWALWA;<br><br>DIPOTŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO; |               | SENGWALWA;<br><br>MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA; |   |
|                                  |  |               |  | SEHLOGO LE TIRO;                                |
|                                  |  |               |  | DINTLHA;  |
|                                  |  |               | <b>GO NGWALA</b>                               | <b>GO BALA KA<br/>SEHLOPHASA GO<br/>HLAHLWA</b> |

**Tabakgolo 3:**

| Mošomo              | Beke 1                   | Lekola           | Beke 2                   | Lekola           |
|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>BOMOLOMO</b>     | TLOTLONTŠU:              |                  | TLOTLONTŠU:              |                  |
|                     | KOŠA/MORUMOKWANO:        |                  | KOŠA/MORUMOKWANO:        |                  |
|                     |                          | MEŠOMO E MENGWE: |                          | MEŠOMO E MENGWE: |
| <b>DITUMATLHAKA</b> | MEDIUMO:                 |                  | MEDIUMO:                 |                  |
|                     |                          | MEŠOMO:          |                          | MEŠOMO:          |
| <b>MONGWALO</b>     | MEDIUMO/MANTŠU MAFOKONG: |                  | MEDIUMO/MANTŠU MAFOKONG: |                  |

| Mošomo  | Beke 1                                       | Beke 2 | Lekola                                       | Beke 2 | Lekola                       | Beke 1           | Mošomo   |
|---|--|--------|--|--------|------------------------------|------------------|----------|
| <b>GO BALA KA GO<br/>ABELANA</b>                | SENGWALWA:<br><br>DIPOTŠIŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO: |        | SENGWALWA:<br><br>DIPOTŠIŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO: |        | MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA; | SEHLOGO LE TIRO: | DINTLHA: |
|   | MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA:                 |        |  |        |                              |                  |          |
| <b>GO NGWALA</b>                                | SEHLOGO LE TIRO:                             |        |  |        |                              |                  |          |
| <b>GO BALA KA<br/>SEHLOPHASA GO<br/>HLAHLWA</b> | DINTLHA:                                     |        |  |        |                              |                  |          |

**Tabakgolo 4:**

| Mošomo              | Beke 1                   | Lekola           | Beke 2                   | Lekola           |
|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>BOMOLOMO</b>     | TLOTLONTŠU:              |                  | TLOTLONTŠU:              |                  |
|                     | KOŠA/MORUMOKWANO:        |                  | KOŠA/MORUMOKWANO:        |                  |
|                     |                          | MEŠOMO E MENGWE: |                          | MEŠOMO E MENGWE: |
| <b>DITUMATLHAKA</b> | MEDIUMO:                 |                  | MEDIUMO:                 |                  |
|                     |                          | MEŠOMO:          |                          | MEŠOMO:          |
| <b>MONGWALO</b>     | MEDIUMO/MANTŠU MAFOKONG: |                  | MEDIUMO/MANTŠU MAFOKONG: |                  |

| Mošomo                           | Beke 1                                       | Beke 2 | Lekola | Beke 2                                       | Lekola | Beke 1           | Mošomo                                    |
|----------------------------------|--|--------|--------|--|--------|------------------|---|
| <b>GO BALA KA GO<br/>ABELANA</b> | SENGWALWA:<br><br>DIPOTŠIŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO: |        |        | SENGWALWA:<br><br>DIPOTŠIŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO: |        |                  |   |
|                                  |  |        |        |  |        |                  | MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA:              |
|                                  |  |        |        |  |        |                  | MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA:              |
|                                  |  |        |        |  |        | SEHLOGO LE TIRO: | SEHLOGO LE TIRO:                          |
|                                  |  |        |        |  |        |                  | DINTLHA:                                  |
|                                  |  |        |        |  |        |                  | DI NTLHA:<br><br>SEHLOPHASA GO<br>HLAHLWA |

### **Tabakgolo 5: Poelletšo**

| Mošomo              | Beke 1                   | Lekola           | Beke 2                   | Lekola           |
|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>BOMOLOMO</b>     | TLOTLONTŠU:              |                  | TLOTLONTŠU:              |                  |
|                     | KOŠA/MORUMOKWANO:        |                  | KOŠA/MORUMOKWANO:        |                  |
|                     |                          | MEŠOMO E MENGWE: |                          | MEŠOMO E MENGWE: |
| <b>DITUMATLHAKA</b> | MEDIUMO:                 |                  | MEDIUMO:                 |                  |
|                     |                          | MEŠOMO:          |                          | MEŠOMO:          |
| <b>MONGWALO</b>     | MEDIUMO/MANTŠU MAFOKONG: |                  | MEDIUMO/MANTŠU MAFOKONG: |                  |

| <b>Mošomo</b>                    | <b>Beke 1</b>                                | <b>Lekola</b> | <b>Beke 2</b>                                  | <b>Lekola</b>                                    |
|----------------------------------|--|---------------|--|--|
| <b>GO BALA KA GO<br/>ABELANA</b> | SENGWALWA;<br><br>DIPOTŠIŠO TŠA TEKAKWEŠIŠO; |               | SENGWALWA;<br><br>MOŠOMO WA MORAGO GA GO BALA; |  |
|                                  |  |               |  | SEHLOGO LE TIRO;                                 |
|                                  |  |               |  | DINTLHA;   |
|                                  |  |               |  | <b>GO BALA KA<br/>SEHLOPHA SA GO<br/>HLAHLWA</b> |

# Lenaneo la teko

## Teko ya go ithuta

- Lenaneotekolo leo le latelago le akaretša bokgoni bja bohlokwa bja tšweletšo ya go bala le go ngwala bjoo baithuti ba swanetšego go bo kgona gabotsebotse mo seholpheng sa motheo.
- Go na le mabokgoni a bohlokwa a go bala le go ngwala ao baithuti ba swanetšego go a kgona mafelelong a Mphato wa 3.
- A go na tsela ya ka pela go bay a bonolo ya go lekola ‘teko ya go ithuta’ goba teko yeo e tšwelago pele( ya ka mehla).
- Gore o dire se gabotse, o ka nyaka go leka dintlha tše di latelago:
  - Dira puku ya go ngwala/gatiša kelo** gomme o dule o na le yona ka dinako tšohle.
  - Swaya puku ye bjalo ka puku ya SEPHIRI.**
  - Eba le karolo ya moithuti yo mongwe le yo mongwe** ka mo pukung ye.
  - O swanetše go dula **o lekola gore baithuti ba šoma bjang** ge letšatši le legare le eya gomme **o ngwale dintlha tša seo o se lemogilego sa go sepelelana le mabokgoni** a.
  - Bea šedi go baithuti bao e lego gore **ga ba dire tšwelopele**, **o šome le bona** gore o kgone go ba **thuša mo mo ba sokolago**.

## Lenaneotekolo: Seholpha sa Motheo, Leleme la gae

| TŠHOMO PHETIŠI  | ✓ |
|---|---|
| O latela melao le maikemišetšo a ka phapošing   |   |
| O laola maikutlo a gagwe  |   |
| O šoma ka bo yena   |   |
| O kgona go šoma gabotse le seholpha   |   |
| O kgona go tsepelela le go feleletša mešomo ka nako yeo e lekanetšego                               |   |
| O a gopola le go tswalanya thuto yeo a rutilwego kgale le thuto ye mpsha                            |   |
| O kgona hlama le go tshwara ditswalano tše diswa gabotse  |   |
| O kgona go kgotlelela dithlotlo – ga a hwe matwa  |   |
| GO THEELETŠA LE GO BOLELA   | ✓ |
| E tlhabolla le go šomiša tlrtlontšu ya bothata  |   |
| O latela ditšhupetšo  |   |
| O botšiša dipotšišo   |   |
| O araba dipotšišo gabotse, a šomiša mafoko a bothata ka go oketšega.                                |   |
| O šomiša mabokgoni a go bolela le dipoledišano gabotse  |   |
| TEMOGO YA MEDUMO & DITUMATLHAKA   | ✓ |
| O kgaogantšha mantšu ka medumo ka molomo  |   |
| O kopantšha medumo ka molomo go bopa mantšu   |   |
| O lemoga le go bala medumo ka moka yeo a e rutilwego (O ithuta dikgokaganyo tša ditlhaka le medumo) |   |
| O kopantšha le go kgaogantšha mantšu ao a ngwadilwego ka medumo yeo a e rutilwego                   |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>GO BALA</b>   | ✓ |
| Ka mehla o leka go biletsha medumo (bitsha medumo) ya mantshu a somisha tsebo ya dithaka le medumo   |   |
| O bala dingwalwa tscha matlakalatshomo gabotse le ka thelelo yeo.  |   |
| <b>KWEŠIŠO</b>   | ✓ |
| <i>Mo sehlopheng sa motheo, mabokgoni a a swanetše go agiwa ka nako ya Go bala mmogo/go bala ka go abelana – Ka nako yeo morutiši a balelago dingwalwa tscha bothata godimo.</i> |   |
| O laetsha kgahlego le go nyaka go tseba ka kanegelo yeo e balwago  |   |
| O araba dipotšišo tše bonolo gabotse   |   |
| O laetsha go gopodišiša le go latelanya diriragalo ge a araba dipotšišo tše ‘ke ka lebaka la eng’.   |   |
| O kgona go akeretsha ditiragalo tscha bohlokwa tscha kanegelo yeo e baletswego godimo.   |   |
| O hlatholla lebaka goba molaetsha wa kanegelo yeo e badilwego  |   |
| O kgona go gopolala le go tswalanya ditiragalo tscha dikanego tše di fetilego le kanegelo e mpsha  |   |
| <b>MONGWALO</b>  | ✓ |
| O swara phensele le didirišwa tscha go ngwala gabotse – a somisha mokgwa wa go kgwahliša ka menwana ye meraro gabotse  |   |
| O kgona go hlama ditlhaka ao a rutilwego gabotse ebile a bonagala gabotse  |   |
| O ngwala ka lebelo leo le lekanego – O kgona go fetsha mošomo ka nako yeo e abilwego   |   |
| <b>GO NGWALA</b>   | ✓ |
| O somisha go ngwala go tšweletsha dikgopololo tscha gagwe (Ga a kopise)  |   |
| O ngwala ka noši (O somisha maano a go ngwala go feleletsha mešomo ya go ngwala yeo a e filwego)   |   |
| O somisha tsebo ya kwano ya ditlhaka le medumo go ngwala mantshu (mopeleto wa boihlamelo)  |   |
| O balela thaka tscha gagwe sengwalwa sa gagwe  |   |

## Teko ya thuto

- O ka kgetha go itirela **Teko Ya Semolao** go ya ka tlhahlo yeo e filwego go Karolo ya 4 yeo e rulagantswego ya **SEPHOLEKE(CAPS)**.
- Ntle ga moo, go na le mohlala wa **Teko ya semolao ya Kotara ya 4** ka tlase. O ka somisha teko ye ya semolao ka mokgwa woo e lego ka gona goba o ka e fetola gore e swanelane le phapoši ya gago.
- Go na le ‘Karata ya meputso’ yeo o ka tsenyago meputso ya baithuti ya karolo enngwe le enngwe.

## Go Šomiša Diruburiki

- Diruburiki tše di latelago le di nale magato a mane a hlathollo.
- Di laetsha le hlaha ya tekanyetšo legatong le lengwe le le lengwe.
- Go tlaleletsha se, moputso o abetšwe tlhathollo yenngwe le yenngwe. Se se laeditšwe ka mašakaneng kgauswi le hlathollo
- O ka somisha se go leka baithuti ka mekgwa ye e fapanego, go ya ka kgetho ya sediko goba profense. Mohlala:
  - a** O ka kgetha go dira tekanyetšo ya mošomo wa teko.
  - b** goba, o ka kgetha go somisha meputso ya moithuti yo mongwe le yo mongwe.

### Mohlala:

- a** Morutiši wa Peter o beile sefapano go bokgoni tlhahlon ge itšego.
- b** O bona difapano di wela LEGATONG LA BOBEDI ka bontši/TEKANYETŠO YA 3-4. O na le LEGATO LA 1 le tee. Kemoka o tšea sephetho sa go mo fa **Tekanyetšo ya 3**.
- c** Ke moka o šoma meputso ya gagwe go ya ka meputso ya thlatho ye nngwe le yenngwe. O hwetša meputso e 5 godimo ga ye 14 ge a e arola ka 2 o hwetša 2.5. O e batametša go **Tekanyetšo ya 3**.

| RUBRIKI            | LEGATO 1<br>TEKANYETŠO 1-2   | LEGATO 2<br>TEKANYETŠO 3-4   | LEGATO 3<br>TEKANYETŠO 5-6  | LEGATO 4<br>TEKANYETŠO 7  |
|--------------------|--|--|---|---|
| <b>SELEKANYO 1</b> | Moithuti o hhalosa dikarolwana tša kanegelo ka tatelano yeo e sa nepagalago(1) | Moithuti o hhalosa dikarolwana tša kanegelo ka tatelano ya maleba. Eupša o akaretša dintlha tše nnyane goba tše ntši. (2) <b>X</b> | Moithuti o hhalosa karolo e kgolo ya kanegelo ka tatelano ya maleba.. Eupša o akaretša dintlha tše nnyane goba tše ntši(3)      | Moithuti o hhalosa kanegelo ka tatelano ya maleba le dintlha tše di lekanego go dira gore kanegelo e kwagale. (4-5)     |
| <b>SELEKANYO 2</b> | Moithuti o fela a ema, a šia ebile a bušeletša mantšu goba mafokwana (1)       | Moithuti o a ema ka nako yenngwe, a šia ebile a bušeletša mantšu goba mafokwana. (2) <b>X</b>                                      | Moithuti o anega kanegelo ka thelelo, o fela a ema, a Moithuti o fela a ema, a šia ebile a bušeletša mantšu goba mafokwana. (3) | Moithuti o anega kanegelo ka thelelo le ka boitshepo,ntle go ema, go šia goba go bušeletša mantšu goba mafokwana. (4-5) |
| <b>SELEKANYO 3</b> | A go na phapano go hlabošo goba segalo, moithuti ga a kwagale. (1) <b>X</b>    | Moithuti o fela a fapantšha segalo ebile a hlaboša lentšu eupša se ga se nepagale ka mabaka ka moka. (2)                           | Moithuti o fapantšha segalo le hlabošo ya lentšu ge a bala ka go amega (3)  | Moithuti o fapantšha segalo le hlabošo ya lentšu ge a bala ka kamego e kgolo (4)  |

### Phetolelo

- Fetolela moputso wa godimo ga 14 go tekanyetšo ya 1-7 ka go arola ka 2.

### Re tshepa gore o tla humana thahlo ye e na le mohola

- *Go bohlokwa gore o lemoge gore mešomo ye ya diteko ke ditšhitšinyo fela le mekgwa ya dipalelo ke ditšhitšinyo fela.*
- *Hle lebelela dinyakwa tša teko tša sediko le tša profense.*

| Maina a baithuti   | GO THEELTŠALE GO BOLELA   | DITUMATLHAKA   | GO BALA & KWEŠIŠO   | MONGWALO  | GO NGWALA   | KAKARETŠO   |
|--|---|--|---|---|---|---|
| O theelteša tateleano ya ditaleo tsä bothata gomme o di araba gabotsé                    | O theelteša ditintla kanegelelong buléglégo                                       | O bopa mantšu ka medumo yeo a ithutilego yona lenyaga. | O lemoga medumo ya ditumansipedi.   | O belala godimo go pukula boema bja gagwe. O ſomísa mantšupono, ditumathaka, go sekeseke                | O arbada dipotisiothwi O a kanaya. O latelenya ditiragalo ka tateleano ya maleba.                       | O dira ditekanysteo O mothikitho gobaa ka mongwalo wo o kopanege. |
| O belala godimo go pukula boema bja gagwe. O ſomísa mantšupono, ditumathaka, go sekeseke | O arbada dipotisiothwi O a kanaya. O latelenya ditiragalo ka tateleano ya maleba. | O dira ditekanysteo                                    | O a kopolla eble o ngwala mantšu a makopana ka morthikitho gobaa ka mongwalo wo o kopanege. | O ngwala ditemana tsé 2 (Mafoko a 10) ka matitemogelo ſomísa mabaka gabotsé . O gagwe gobaa ditiragalo. | O ngwala ditemana tsé 2 (Mafoko a 10) ka matitemogelo ſomísa mabaka gabotsé . O gagwe gobaa ditiragalo. |   |
| O belala godimo go pukula boema bja gagwe. O ſomísa mantšupono, ditumathaka, go sekeseke | O arbada dipotisiothwi O a kanaya. O latelenya ditiragalo ka tateleano ya maleba. | O 4.1  | O 4.4   | O 4.4   | O 4.4   |   |
| O theelteša ditintla kanegelelong buléglégo  | O theelteša ditintla kanegelelong buléglégo                                       | O 4.2  | O 4.3   | O 4.3   | O 4.3   |   |
| O theelteša tateleano ya ditaleo tsä bothata gomme o di araba gabotsé                    | Tekolo ya ka phaposing  | Nomoro ya teko   |   |   |   |   |
|  |   | 1  |   |   |   |   |
|  |   | 2  |   |   |   |   |
|  |   | 3  |   |   |   |   |
|  |   | 4  |   |   |   |   |
|  |   | 5  |   |   |   |   |
|  |   | 6  |   |   |   |   |
|  |   | 7  |   |   |   |   |
|  |   | 8  |   |   |   |   |
|  |   | 9  |   |   |   |   |
|  |   | 10   |   |   |   |   |
|  |   | 11   |   |   |   |   |
|  |   | 12   |   |   |   |   |

## MPHATO 2 Kotara 4: Mohlala wa mošomo wa teko ya semmušo

| 4.1: GO THEELETŠA LE GO BOLELA / KWEŠIŠO |  |
|--|--|
| <b>MAIKEMIŠETŠO</b>                      | <p>O a theeletša ebole o tšeа karolo go šomana le sengwalwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O arabapotšišo tšeа bonolo ka dintlha tšeа sengwalwa</li> <li>• Arabapotšišo tšeо di bulegilego ka sengwalwa</li> <li>• Latelanya ditiragalo tšeа sengwalwa ka tshwanelo</li> <li>• O a kamaka</li> </ul>  |
| <b>TIRAGATŠO</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se se ka dirwa nako engwe le engwe go tloga go Beke 4 go ya go Beke 7</li> <li>• Dira se ka Labohlano ka nako ya Mošomo wa Bomolomo: Go ahlaahla sengwalwa sa sa go bala mmogo. GO BALA: Mošomo wa morago ga go bala</li> </ul>   |
| <b>MOŠOMO</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šomiša kanegelo ya go bala mmogo ya beke ya go feta</li> <li>• Dudiša baithuti gabotse gore ba kgone go dira mošomo.</li> <li>• Ke moka, bitša baithuti ka o tee ka o tee go tla tafoleng ya gago gomme ba dire teko.</li> <li>• Kgopela baithuti gore ba arabe potšišo e 1 goba tše 2 ka sengwalwa gomme ba arabe mehuta ye ya dipotšišo:</li> </ul> <p><b>Dipotšišo ka dintlha tšeа sengwalwa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 mang..?</li> <li>2 eng...?</li> <li>3 neng...?</li> <li>4 bjang...?</li> <li>5 kae...?</li> </ol> <p><b>Dipotšišo tšeо di bulegilego</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ke ka lebaka la eng o nagana gore...?</li> <li>2 Naa o ka kgona go dira kgokaganyo...?</li> <li>3 Ge nkabe o le....O be o tla? Ke ka lebaka la eng?</li> </ol> <p><b>Tatelano</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Naa go diregile eng mathomong a kanegelo?</li> <li>2 Naa go diregile eng mafelelong a kanegelo?</li> <li>3 Naa go diregile eng ka morago ...?</li> <li>4 Naa go diregile eng pele: ...goba...?</li> </ol> <p><b>Go kamaka</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Naa o kgona go kamaka ka eng....go tšwa go....?</li> <li>2 Naa o nagana bjang....?</li> <li>3 Naa ke ka lebaka la eng o nagana bjalo...?</li> <li>• Leka baithuti o šomiša rubriki ya ka mo fase.</li> </ol> |

| RUBURIKI<br><b>4.1 GO THEELETŠA<br/>LE GO BOLELA</b>                         | <b>LEGATO LA 1<br/>TEKANYETŠO 1-2</b>   | <b>LEGATO LA 2<br/>TEKANYETŠO 3-4</b>  | <b>LEGATO LA 3<br/>TEKANYETŠO 5-6</b>  | <b>LEGATO LA 4<br/>TEKANYETŠO 7</b>   |
|--|---|--|--|---|
| <b>DIPOTŠIŠO TŠE<br/>BONOLO KA<br/>DINTLHA</b>                               | Moithuti o sokola go gopola kanegelo le ge a fiwa thekgo  | Moithuti o gopola dintlha tše dinnyane go tšwa kanegelong le gona ka hlohololetšo.                           | Moithuti o gopola dintlha ka moka go tšwa kanegelong ka hlohololetšo e itšego.   | Moithuti o gopola dintlha ka moka go tšwa kanegelong gabotse, ka lebelo le ka thelelo                         |
| <b>RUBURIKI<br/><b>4.1 GO BALA LE<br/>KWEŠIŠO YA<br/>TEKATLHALOGANYO</b></b> | <b>LEGATO LA 1<br/>TEKANYETŠO 1-2</b>   | <b>LEGATO LA 2<br/>TEKANYETŠO 3-4</b>  | <b>LEGATO LA 3<br/>TEKANYETŠO 5-6</b>  | <b>LEGATO LA 4<br/>TEKANYETŠO 7</b>   |
| <b>DIPOTŠIŠO KA<br/>DINTLHA TŠA<br/>SENGWALWA</b>                            | Moithuti o kgona go nepa le go gopola gabotse ntlha e tee ka kanegelo. (1)                                  | Moithuti o kgona go nepa le go gopola gabotse tše dingwe tša dintlha go tšwa kanegelong, ge a hlohololetšwa  | Moithuti o kgona go nepa le go gopola dintlha ka moka go tšwa kanegelong, ge a hlohololetšwa                           | Moithuti o kgona go nepa le go lemoga gabotse dintlha ka moka ga tšona ka ponyo ya leihlo go tšwa kanegelong. |
| <b>TATELANO</b>  | Moithuti ga a kgone go latelanya ditiragalo go tšwa Sengwalweng le ge a fiwa thekgo                         | Moithuti o kgona go latelanya ditiragalo go tšwa sengwalweng ka thekgo ye itšego.                            | Moithuti o kgona go latelanya ditiragalo go tšwa sengwalweng eupša o tšea nako e telele.                               | Moithuti o latelanya ditiragalo go tšwa sengwalweng gabotse le ka lebelo                                      |
| <b>GO KAMAKA</b>   | Moithuti o na le ditlhotlo go kamaka ka moanegwa goba tiragalo go tšwa kanegelong, le ge a fiwa thekgo. (1) | Moithuti o dira kamako ya go kwagala ka moanegwa goba tiragalo go tšwa kanegelong ka thekgo ye e rileng. (2) | Moithuti o dira kamako ya go kwagala ka moanegwa goba tiragalo go tšwa kanegelong ka thekgo ka ntle le go thekgwa. (3) | Moithuti o kamaka gabotse ka nepo goba tiragalo go tšwa kanegelong ka ntle le go thekgwa.(4)                  |

#### 4.2: DITUMATLHAKA

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>MAIKEMIŠETŠO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>O bopa mantšu a šomiša medumo yeo e rutilwego</b></li> </ul>   |
| <b>TIRAGATŠO</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dira se ka Beke 5 goba 6, ka Mošupologo ka nako ya thuto ya mongwalo</li> </ul>   |
| <b>MOŠOMO</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Botša barutwana gore ba bule letlakala leo le hlwekilego ba ngwale: Moleko wa ditumahlaka</li> <li>• Sa go latela, laetša baithuti go phutha lephephe ka bogare, le go ngwala dinomoro 1-10 ka go lanngale, kemoka ba ngwale 11 – 20 go thoma bogareng bja letlakala.</li> <li>• Hlalosetša baithuti gore o tlo bitša nomoro ke moka o bitše modumo goba lentšu. Ba swanetše go ngwala modumo woo goba lentšu kgauswi le nomoro yeo.</li> <li>• Ge baithuti ba sa kgone go ngwala modumo goba lentšu ba swanetše go thala mothalo o mokopana kgauswi le nomoro.</li> <li>• Sa go latela, hlalosetša baithuti gore o tla ba biletša mafoko a mabedi. Ba swanetše go a ngwala fase. Ba swanetše go šomiša maswaodikga a maleba.</li> <li>• Tlhahla baithuti go homola ka nako ya melekwana, gomme ba se ke ba kopisetšana.</li> <li>• Dira lenaneo la mantšu a 20 ao o tlago ba biletša ona- kgonthišia gore medumo ka moka yeo go dirwago diteko ka yona e rutilwe.</li> <li>• Bopa mafoko a 2 a ma kopana, a go ba le mantšu a mahlano bobedi ba ona. E swanetše go ba mantšupono goba mantšu a medumo yeo baithuti ba a tsebago.</li> <li>• Ka morago ga molekwana, tšea dipuku tša baithuti gomme o di swaye.</li> <li>• Dira diteko ka moithuti o mongwe le o mongwe o šomiša mothalothatlhi wa ka mo fase.</li> </ul> |

| RUBRIKI  | LEGATO LA 1<br>TEKANYETŠO 1-2<br>MEPUTSO 1-5                 | LEGATO LA 2<br>TEKANYETŠO 3-4<br>MEPUTSO 6 - 10            | LEGATO LA 3<br>TEKANYETŠO 5-6<br>MEPUTSO 11 - 15            | LEGATO LA 4<br>TEKANYETŠO 7<br>MEPUTSO 15 - 20              |
|--|--|--|---|---|
| <b>MOPELETO<br/>WA MANTŠU A<br/>DITUMATLHAKA</b>   | Moithuti o kgonne mantšu le medumo e 1-5.                    | Moithuti o kgonne mantšu le medumo e 6-10.                 | Moithuti o kgonne mantšu le medumo e 11-15                  | Moithuti o kgonne mantšu le medumo e16-20.                  |
| <b>MOPELETO<br/>WA LEFOKO LA<br/>PILETŠO</b>   | Moithuti o nepile mantšu a magareng ga 0 go iša go a -3.(1)  | Moithuti o nepile mantšu a magareng ga 4 go iša go a 6.(2) | Moithuti o nepile mantšu a magareng ga 7 go iša go a 8. (3) | Moithuti o nepile mantšu a magareng ga 9 go iša go a 10.(4) |
| <b>TSHOMIŠO YA<br/>MASWAODIKGA</b><br>(Tlhaka e kgolo mathomong a lefoko le lengwe le le lengwe. Khutlo mafelelong a lefoko le lengwe le le lengwe.) | Moithuti o šomišitše 0 goba e 1 ya maswaodikgwa gabotse. (5) | Moithuti o šomišitše maswaodikga a 2 gabotse. (1)          | Moithuti o šomišitše maswaodikga a 3 gabotse.(1.5)          | Moithuti o šomišitše maswaodikga a 4 gabotse.. (2)          |

#### 4.3: DITUMATLHAKA / GO BALA

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>MAIKEMIŠETŠO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>O lemoga ditumammogo tša tumatlhaka ya go tswakwa le ditumammogo tša tumatlhaka ya tlhakapedi</li> <li>O balela godimo go tšwa pukung ya legato leo le mo lekanego.</li> <li>O šomiša mantšupono, ditumatlhaka, bokgoni bja go kwešiša popego le pileletšo ya medumo.</li> <li>O bala ka thelelo yeo e oketšegilego le maikutlo</li> </ul>  |
| <b>TIRAGATŠO</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se se ka dirwa neng kapa neng go tloga go Beke 6 go ya go Beke 8</li> <li>Dira se ka nako ya go bala ka sehlopha sa go hlahlwa</li> </ul>   |
| <b>MOŠOMO</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ka nako ya go bala ka sehlopha sa go hlahlwa, bitša baithuti ka o tee ka o tee gore batle ba go balele.</li> <li>Thoma ka go kgopela moithuti a bale mantšu a go ba le ditumanošipedi tša go swana. mohlala, thwii, baagi, meedi, diila, phoofolo bj.bj.. ditumanošipedi tša go fapania, mohlala, <b>boifa</b>, <b>loutša</b>, <b>bua</b>, <b>rua</b>, <b>apea</b></li> <li>Sa go latela kgopela moithuti gore a bale sengwalwa sa legato leo le lekanetšego. Netefatša gore sengwalwa se na le mantšu a go bileletšega.</li> <li>Leka moithuti o šomiša ruburiki ya ka mo fase.</li> </ul> |

| RUBRIKI<br>4.3<br>DITUMATLHAKA   | LEGATO LA 1<br>TEKANYETŠO 1-2  | LEGATO LA 2<br>TEKANYETŠO 3-4   | LEGATO LA 3<br>TEKANYETŠO 5-6   | LEGATO LA 4<br>TEKANYETŠO 7   |
|--|--|---|---|---|
| <b>O LEMOGA<br/>DITUMAMMODO<br/>TŠA TUMATLHAKA<br/>YA GO<br/>TSWAKWA LE<br/>DITUMAMMODO<br/>TŠA TUMATLHAKA<br/>YA THLAKAPEDI</b> | Moithuti o palelwa ke go bala medumo le mantšu gabotse.  | Moithuti o bala e mengwe ya medumo le mantšu gabotse                                    | Moithuti o bala bontši bja medumo le mantšu gabotse   | Moithuti o bala medumo le mantšu ka moka gabotse  |
| <b>THELELO</b>   | Moithuti o bala ka go šia, o a ema ge a fihla go mantšu ao a sa a tsebego goba o fofa mantšu ao a sa a tsebego, o bušeletša mantšu goba mafokwana. | Moithuti o bala a fela a ema goba go šia. Moithuti go ba le moo a palelwago ke go feta. | Moithuti o a bala eupša o fela a ema mola le mola a kgaola thelelo. Moithuti o fela a palelwa ke mantšu a itšego goba popego ya lefoko. | Moithuti o bala ka thelelo a fela a ema. Moithuti o kgonia go iphošolla ge a bala mantšu a bothata goba lefoko la popego e thata. |

| <b>4.3 RUBURIKI<br/>GO BALA</b>                | <b>LEGATO LA 1<br/>TEKANYETŠO 1-2</b>  | <b>LEGATO LA 2<br/>TEKANYETŠO 3-4</b>   | <b>LEGATO LA 3<br/>TEKANYETŠO 5-6</b>  | <b>LEGATO LA 4<br/>TEKANYETŠO 7</b>   |
|--|--|---|--|---|
| <b>BOKGONI BJA<br/>GO BILELETŠA<br/>MEDUMO</b> | Moithuti o hloka thekgo e kgolo ya tumatlhaka go tšwa go morutiši gore a kgone go bala mantšu ao a sa a tsebego. Moithuti o palelwa ke go kgaogantšha mantšu ka dinoko goba medumo. Moithuti o tseba mantšupono/ mantšu a mmalwa a go tšwelela kgafetšakgafetša. | Moithuti o leka go šomiša tumatlhaka go bala mantšu ao a sa a tsebego eupša o hloka thekgo ya morutiši. Moithuti o kgona go kgaogantšha mantšu ka dinoko le medumo ka thušo ya morutiši. Moithuti o tseba mantšupono/ mantšu a mangwe a go tšwelela kgafetšakgafetša. | Moithuti o šomiša tumatlhaka le dinoko go bitša medumo ya mantšu ao a sa a tsebego, eupša o fela a hloka thušo ya go kopantšha medumo go bopa mantšu. Moithuti o tseba mantšupono/ mantšu a mantši a go tšwelela kgafetšakgafetša. | Moithuti o šomiša tumatlhaka le dinoko go bitša medumo ya mantšu ao a sa a tsebego, ebile o kgona go kopantšha medumo go bopa mantšu. Moithuti o tseba mantšupono/ mantšu a rutilwego ka moka a go tšwelela kgafetšakgafetša. |
| <b>TLHAGIŠO</b>                                | Moithuti o bala ka lentšu la segalotee(1)  | Moithuti ka nako yenngwe ge a ikwa a na le boitshepo o fela a fotoša segalo goba hlabošo ya lentšu.(2)  | Moithuti o bala ka hlagiso o fetola legalo ebile o hlaboša lentšu ka tsela ya maleba (3)   | Moithuti o bala ka hlagiso e botse kudu, o fetola segalo ao a tseneletšego ebile o hlaboša lentšu gabotse ka mokgwa wa go kwagala. (4)  |

**4.4: MONGWALO / GO NGWALA**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>MAIKEMIŠETŠO</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• O netefatša tshwano le tekanetšo: bogolo bja ditlhaka tše dinnyane le dithlaka tše dikgolo lentšung.</li><li>• O a kopolla ebole o ngwala mantšu ka mothikitho goba ka mongwalo wo o kopanego.</li><li>• O ngwala temana e 1 goba tše 2 (mafoko a 10) ka maitemogeleo a gagwe goba ditiragalo. O šomiša maswaodikga gabotse.</li><li>• šomiša mabaka a polelo gabotse</li></ul> |
| <b>TIRAGATŠO</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dira se o šomiša dithuto tša go ngwala tša dibeke 3-4, dibeke 5-6, goba dibeke 7-8.</li></ul>   |
| <b>MOŠOMO</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dira mešomo ya go ngwala go swana le mehleng.</li><li>• Tše dipuku tša baithuti ka morago ga tikologo ya go ngwala.</li><li>• Dira teko ya moithuti ya Mongwalo le Go ngwala o šomiša rubriki ya ka mo fase.</li></ul>  |

| RUBRIKI   | LEGATO LA 1<br>TEKANYETŠO 1-2  | LEGATO LA 2<br>TEKANYETŠO 3-4   | LEGATO LA 3<br>TEKANYETŠO 5-6   | LEGATO LA 4<br>TEKANYETŠO 7   |
|---|--|---|---|---|
| <b>MONGWALO:<br/>MOTHIKITHO<br/>GOBA<br/>MONGWALO WO O<br/>kopanego</b> | Moithuti o palelwa ke go ngwala mothikitho goba mongwalo wo o kopanego. Go na le diphoso tsha go hlama maletere, bogolo bja maletere le go fetoga fetoga. Moithuti o ngwala ka go nanya. (1-2) | Moithuti o laetsa tswelopele ka go ngwala mongwalo wo o kopanego goba mothikitho. Go sa na le diphoso ka go hlama maletere ,tekanelo ya bogolo bja maletere ka dinako ka moka. Lebelo la moithuti la go ngwala le a oketsegga.(3-4) | Moithuti o laetsa tswelopele e kgolo ka go ngwala mongwalo wo o kopanego goba mothikitho. Go na le diphoso tse mmalwa ka go hlama maletere ,tekanelo ya bogolo bja maletere ka dinako ka moka. Moithuti o ngwala ka lebelo leo le lekanego. (5-6) | Moithuti o laetsa tswelopele e kgahlišago ka go ngwala mongwalo wo o kopanego goba mothikitho. Go na le diphoso tse mmalwa ka go hlama maletere ,tekanelo ya bogolo bja maletere ka dinako ka moka. Moithuti o ngwala ka lebelo leo le la maleba. (7) |
| <b>GO NGWALA:<br/>BOMMAKGONTHE</b>                                      | Go bothata go kwešisa kgopoloo ya moithuti goba kgopoloo ga se ya mmakgonthe – o kopisitše mohlala wa morutisi.  | Kgopoloo e a kwišisega ebile ke ya mmakgonthe, le ge e le gore e swana le mohlala.  | Kgopoloo ke ya mong ebile ke ya mmakgonthe.   | Kgopoloo ke ya mong, ke ya mmakgonthe ebile e laetsa bokgoni.   |
| <b>GO NGWALA:<br/>BOTELELE LE<br/>POPEGO</b>                            | Sengwalwa se na le mafoko a ka fase ga 6 goba mafoko ga se a ngwalwa ka ditemana tse 2.  | Sengwalwa se na le bonnyane mafoko a 6-7. Mafoko ga se a ngwalwa ka ditemana tse 2.   | Sengwalwa se na le mafoko a 6-7. Mafoko a ngwadilwe gabotse ka ditemana tse 2.  | Sengwalwa se na le mafoko a 8. Mafoko a ngwadilwe gabotse ka ditemana tse 2.  |
| <b>GO NGWALA:<br/>MASWAODIKGA</b>                                       | Moithuti o palelwa ke go šomiša ditlhakakgolo le dikhutlo gabotse le ka nako tshohle.  | Moithuti o šomiša ditlhakakgolo le dikhutlo gabotse eupša o palelwa ke maswaodikga a mangwe.  | Moithuti o šomiša maswaodikga ao a a rutilwego ka moka gabotse le ge e le gore o fela a dira diphoso.   | Moithuti o šomiša maswaodikga ao a rutilwego gabotse ebile ga dire diphoso gantsi.  |
| <b>GO NGWALA:<br/>MABAKA</b>  | Moithuti o nale ditlhhotlo tsha go ngwala ka lebaka le tee la go se fetoge, le ge a na le thekgo ya tlhako le morutisi.(1)   | Moithuti o kgona go ngwala ka mabaka a go se fetolwe, ka thekgo. Moithuti o tseba go šomiša lebaka la bjale le lebaka le lebaka le lebaka le le tlagoo. (2)   | Moithuti o kgona go ngwala ka mabaka a go se fetolwe, ntle le thekgo. Moithuti o tseba go šomiša lebaka la bjale le lebaka le lebaka le le tlagoo. (3)  | Moithuti o šomiša mabaka gabotse ka nepo. Moithuti o tseba go šomiša lebaka la bjale, lebaka le le fetilego le lebaka le le tlagoo. (4)   |

